

Akwankyerε fa Awofo Hokwan wɔ Nhomasua Soronko ho



**Nhomasua Soronko Dwumadi ho
Bammɔ ho Nkaebɔ**

εbɔ 2025



**Department of
Education &
Workforce**

| | |
|--|-----------|
| NEA ƐFA NHOMASUA SORONKO HO..... | 2 |
| <i>Sukuu Nkitahodi fa Nhomasua Soronko ho</i> | <i>2</i> |
| <i>Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo Nkitahodi ma Nhomasua Soronko.....</i> | <i>2</i> |
| NNIANIM NSEM MA AWOFO HOKWAN WƆ NHOMA YI HO | 4 |
| NSEM AHOROW | 5 |
| <i>Owofo Mpeneso a Egyina nea Onim so.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Ansa Na Wo de Wo Owofo Mpeneso a Egyina nea Wunim so Bema no, Ɛse se Nhomasua</i> | |
| <i>Adwumakuw no:</i> | <i>6</i> |
| <i>So Wo Ba Fata Ma Nhomasua Soronko?</i> | <i>7</i> |
| <i>Nhomasua ho Nhwehwemu a Ɛde Ne Ho (IEE)</i> | <i>8</i> |
| <i>Akyerew Nkaebo a Wɔadi Kan De Ama</i> | <i>9</i> |
| <i>Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP)</i> | <i>10</i> |
| NHOMASUA HO KYEREWTOHO | 11 |
| <i>Kyerewtoho a Wɔn Nsa Ka</i> | <i>11</i> |
| MANSO NSIESIE | 14 |
| <i>Okwan a Wode Siesie Manso</i> | <i>14</i> |
| <i>Kwaadu Wosiesie no Ntem</i> | <i>15</i> |
| <i>Dwumadi a Woma Eko Yiye</i> | <i>15</i> |
| <i>Ntamgyina ho</i> | <i>17</i> |
| <i>Asem a Wode Kodan Mantamfo.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Nhomasua Soronko ho Asenni a Wode Kodan.....</i> | <i>22</i> |
| MMERE NE OKWAN A WODE ASEM KODAN (ASENNI) | 24 |
| <i>Nkrataasem a Ebedi Mu.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Bere a Wode Di ho Dwuma</i> | <i>25</i> |
| <i>Okwan a Wodi Asem (Asenni Dwumadi)</i> | <i>26</i> |
| <i>Mmere ne Okwan a Wode Asem Kodan Ntem So.....</i> | <i>27</i> |
| <i>Gyinaesi a Wape mu Nhwehwemu Bio.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Abofra Gyinabea Bere a Woredi Asem.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Mmaranimfo ho Ka</i> | <i>29</i> |
| ASOTWE..... | 31 |
| <i>Okwan a Wofa so Twe Mmofra a Wɔadi Dem Aso</i> | <i>31</i> |
| <i>Ohaw Farebae ho Gyinaesi</i> | <i>32</i> |
| <i>Adesua Beae Foforo (Bere Tiawa Ne Nea Eyɛ Foforo).....</i> | <i>33</i> |
| GYINAE A AWOFO NKUTOO SI DE MMOFRA TO SUKUU A ƐNYƐ | |
| ABAN DE NA ABAN FA HO KA..... | 36 |
| <i>Eka Ho Tua Gyinaesi.....</i> | <i>36</i> |
| AWOFO NKAEBƆ FA SKƆLAHYIP DE MA ADESUAFO | |
| A WƆADI DƐM | 37 |
| <i>Bere a Wɔabo Nkae.....</i> | <i>37</i> |

Nea Efa Nhomasua Soronko ho

Nhomasua soronko ma wɔn a wɔadi mfe 3 kosi 21 no, ɔman ne mantam ahwehwede ahorow na ekyere ɔkwan a wofa so ye. Wɔfrɛ ɔman ahwehwede no Nnipa a Wɔadi Dem Nhomasua ho Mmara (Individuals with Disabilities Education Act - IDEA). Wɔfrɛ mantam ahwehwede no Ohio Dwumadi ho Gynapɛn ma Mmofra a Wɔadi Dem Nhomasua (Ohio Operating Standards).

Akwankyerɛ yi betumi aboa wo ama woate hokwan a wo ne wo ba wɔ sɛnea IDEA ne Ohio Dwumadi ho Gynapɛn kyere no. Bio nso, ɛma wo nsem ne akade ahorow a eboa wo ma wote mmoa ahorow a wɔde ma wɔ wo ba nhomasua soronko ho.

Wo mpɔtam nhomasua adwumakuw (sɛ nhwɛso, wo sukuu mansin) nso betumi aboa wo ama woate hokwan a wo wɔ wɔ mmara yi mu ase. Sɛ wo wɔ nsem misa bi fa nsem a ɛwɔ akwankyerɛ yi mu a, yesrɛw wo ne nhomasua soronko kwankyerɛfo ma wo nhomasua adwumakuw nni nkitaho.

Sukuu Nkitahodi fa Nhomasua Soronko ho

Yɛsrɛw fa nsɛm a edidi so yi ka ɛfa yi ho:

Nhomasua adwumakuw:

Nhomasua Soronko Kwankyerɛfo:

Fon nɔma:

Emeeli adrese:

Ohio Asoɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo Nkitahodi ma Nhomasua Soronko

(Fon) 614-466-2650

(Nea wuntua hwee) 877-644-6338

(Faks) 614-728-1097

25 S. Front Street

Mail Stop 409

Columbus, Ohio 43215

[Nkitahodi ho nsem afoforo](#)

Exceptionalchildren@education.ohio.gov

Afrɛfo a wɔde teletypewriter (TTY) di dwuma no, yesrɛ mo momfrɛ Ohio Relay Service wɔ (800) 750-0750.



Nnianim Nsem ma Awofa Hokwan wɔ Nhomaa yi ho

Nnipa a Wɔadi Dem Nhomasua ho Mmara (IDEA) no bɔ adesuafo a wɔadi dem ne wɔn awofa hokwan ahorow ho ban. Akwankyerɛ yi ma wo nsem fa hokwan ahorow no ho. Sɛ wo ba wɔ nhomasua soronko ase a, ɛsɛ sɛ sukuu no ma wo akwankyerɛ no bi afe biara. Bio nso, ɛsɛ sɛ wunya bi:

- Sɛ wohwehwɛ sɛ wɔbɛyɛ wo ba ho nhwehwɛmu esiane sɛ wo gye di sɛ wo ba no wɔ demdie bi a
- Sɛ wo nhomasua adwumakuw pɛ sɛ wɔyɛ wo ba ho nhwehwɛmu esiane sɛ wɔgye di sɛ wo ba wɔ demdie bi a
- Sɛ woakyerɛw asem de akɔdan Mmofra Soronko Ɔfisi a ɛwɔ Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo, na ɛno ne kwaadu a edi kan a wo de akɔdan wɔ sukuu afe no mu a
- Sɛ woakyerɛw asem de akɔdan Mmofra Soronko Ɔfisi a ɛwɔ Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo sɛ wɔnhwehwɛ asem bi fa wo ba nhomasua ho, na ɛno ne kwaadu a edi kan a wo de akɔdan wɔ sukuu afe no mu a
- Sɛ wɔayi wo ba afi sukuu de atwe n'aso wɔ suban bi ho nti - na wɔadi kan ayi wo ba afi sukuu mu nna 10 anaa nea eboro saa wɔ mprenpren sukuu afe no mu a
- Bere biara a wubebisa sɛ wɔmma wo akwankyerɛ nhoma no



Nsem Ahorow

Ɔwofo Mpeneso a Egyina nea Onim so

Nipa biara betumi akamfo abofra bi se wɔnnɔye ne ho nhwehwɛmu mma nhomasua soronko. Bere biara a wo, se Ɔwofo no, wɔ haw wɔ wo ba adesua, nkɔso, anaa ne dwumadi ho no, ese se wokyerekwammisa kɔma wo ba no tikya, sukuu panyin, ne nhomasua soronko sohwefo anaa panyin ama wɔaye nhwehwɛmu se ɔfata nhomasua soronko a. Se sukuu no nsa ka abisade no ara pe a, sukuu no wɔ nna 30 se wobebua wo se wɔbeyɛ nhwehwɛmu no anaa wɔrennye. Ese se Ɔwofo kyerew ne mpeneso ansa na wɔafi nhwehwɛmu no ase.

Se wo hu se abofra bi fata ma nhomasua soronko ne eho nnwuma a, wɔbeyehye Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP) a egyina nhwehwɛmu kuw no amaneeɔ (ETR) so. IEP no ye nhoma bi a ekyerɛ nhomasua ho botae ahorow a wo ba beyɛ adwuma adu ho wɔ sukuu afe no mu. Bio nso, eka mmoa ne nnwuma a wo ba hia na ama watumi adu botae ahorow a wɔaka wɔ IEP no mu.

Wɔde wo ba bema IEP kuw bi, na wɔn a wɔbewom bi ne:

- Ɔwofo (Awofo) no
- Anyɛ yie koraa nhomasua ahorow tikiyani baako (se ebeye se abofra no bewɔ daadaa nhomasua mu a)
- Anyɛ yie koraa abofra no nhomasua soronko tikiyani anaa kyerekyerɛfo baako
- Nhomasua adwumakuw nanmusini a ɔfata
- Obi a obetumi akyerɛkyere nhwehwɛmu no mu nsunsuanso mu
- Se Ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no susuw se efata a, nnipa afoforo a wɔka abofra no ho nimdee titiriw, a wɔn a wɔka ho ne adwumayɛfo a woyeyɛ nnwuma a efata ma no
- Bere biara a efata no, abofra a wadi dem no

IEP nhwehwɛmu: Wɔhwehwe se IEP kuw no behyia anyɛ yie koraa penkoro afe biara de ahwehwe IEP no mu nanso wobetumi ahyia mpen pii de aye nsakrae wɔ IEP no mu, titiriw bere a abofra no nnya nkɔso no. Wɔ Ohio mmara mu no, wohia Ɔwofo mpeneso de afi nhomasua soronko dwumadie ase nanso wonhia mpeneso no na ama wɔde IEP nhwehwɛmu ne nsakrae a woyɛ akiri yi adi dwuma. Nanso, eho da so ara hia se Ɔwofo no de ne ho hye IEP dwumadi no mu. Ehia se awofo ka IEP kuw nhyiam a wɔde ye nsakrae mu no ho.

Ɔwofo ho a ɔde hyem: Se abofra a wadi dem awofo no, mo wɔ hokwan se wɔkɔ mo amanee na wɔma mo de mo ho hye IEP kuw nhyiam biara mu. Ese se nhomasua adwumakuw no ma wo nhyiam no ho nkaeɔ ntem senea ebeye na woatumi ako bi, na wɔde ahyɛ bere ne beae a mo nyinaa adwene hyia wɔ ho.

Hena ne Ɔwofo Nanmusini?

Ɔwofo nanmusini ye obi a obetumi agyina abofra a wɔka dem ananmu wɔ dwumadi biara a efa fata a ɔfata ma nhomasua soronko ne eho nnwuma mu.

Nhomasua adwumakuw a ewɔ baabi a wo wɔ no paw Ɔwofo nanmusini bere biara a nea edidi so yi mu biara besi:

- Wɔntumi nnhu Ɔwofo no
- Nhomasua adwumakuw no aye nea wobetumi biara nanso wonnim baabi a Ɔwofo no wɔ
- Abofra no ye babun a onni baabi te na obiara nnka ne ho
- Abofra no ye ɔman no ba

Ɖwofo mpeneso a egyina nea onim so kyerε sε wo ne/anaa nhomasua adwumakuw-Ɖwofo nanmusini a wƉapaw no ama kwan denam krataakyerεw so sε nhomasua adwumakuw no betumi atu anamɔn. Mpeneso a wunim ho bi nso kyerε sε nhomasua adwumakuw no maa wo nea wƉrebeyε no ho nsem. Eε sε nhomasua adwumakuw no pε wo mpeneso a wo de agu krataa so:

- Ansa na nhomasua adwumakuw no ayε wo ba ho nhwehwεmu bere a edi kan de ahu sε wo ba no hia nhomasua soronko ne εho nnwuma a
- Ansa na nhomasua adwumakuw no afi ase ayε nhomasua soronko ho nnwuma ama wo ba a wƉakyerεw wƉ ne ankoroankoro nhomasua dwumadi, a wƉsan frε no IEP no
- Ansa na nhomasua adwumakuw no asan ayε wo ba ho nhwehwεmu de ahwε sε wo ba ahiade asesa a
- Ansa na nhomasua adwumakuw no ayε nhwehwεmu a εka ho wƉ wo ba ho. Nhwεso bi ne Suban ho Nhwehwεmu
- Ansa na nhomasua adwumakuw no asesa wo ba nhomasua mu gɔnabea. εho nhia sε eyi beyε sesa a wƉbesesa dan a wƉwom. Mmom no, εkyere sesa a wƉbesesa wo ba no nhomasua dwumadi
- Ansa na nhomasua adwumakuw no de wo ba ho nsem ama nipa foforo bi a ne din nni mantam anaa Ɖman mmara mu

Ɖwofo mpeneso ho hia bere a wƉresan ayε nhwehwεmu sε IEP kuw no si gyinae sε adesuani no ho nsem a εwƉ hƉ mprenpren no yε na nhwehwεmu foforo ho nhia no. Eto mmere bi a, wƉfrε wei nhwehwεmu a wƉde yε "kyerεwtoho mu nhwehwεmu".

Ansa Na Wo de Wo Ɖwofo Mpeneso a Egyina nea Wunim so Bεma no, Eε sε Nhomasua Adwumakuw no:

- Hwε sε wƉde wo kurom kasa anaa Ɖkwan foforo bi so nkitahodi a wo te ase de nsem a wuhia nyinaa ama wo na ama woasi gyinae
- Hwε sε wo te ase na wo de wo nsa ahyε krataa ase apene so sε nhomasua adwumakuw no beyε dwumadi bi na wo mpeneso no ka dwumadi no, ne wo ba ho nsem biara a wƉde bεma afoforo ne henanom ho asem
- Hwε sε mpeneso a wo de rema no, wo te ase na efi wo ara wo pε mu, na wubetumi asesa w'adwene bere biara
- Hwε sε wo te ase sε sε wo twe wo mpeneso san a, εho nhia sε nhomasua adwumakuw besesa dwumadi ahorow a wƉayε efi bere a wopenee so kosi bere a wo twee wo mpeneso sanee no

MPENESO A WOTWE SAN

Mpeneso a woretwe asan kyere se womma ho kwan bio. Wubetumi atwe wo mpeneso asan bere biara a wubesi gyinae se wompe se wo ba beko so anya nhomasua soronko bio senea ewo wo ba IEP mu no. Ese se wo ye wei denam *krataakyerew so*.

Afei, wo nhomasua adwumakuw no:

- Ese se wogyae nhomasua soronko nnwuma a woye ma wo ba wo IEP mu no, nanso ansa na wobegyaee nnwuma no ye no, ese se nhomasua adwumakuw no bo wo nkae wo krataa so se woregyae nnwuma no. Saa nkaebo a nhomasua adwumakuw de bema wo no, yefre no nkaebo a woadi kan de ama. Nkaebo a woadi kan de ama yi, ese se edu ahwehwede a ewo Nkaebo a Woadi Kan De Ama ofa a ewo krataafa 8 wo akwankyerere yi mu ho.

Se nhomasua adwumakuw no nya bo wo nkae se worennye nhomasua soronko nnwuma mma wo ba bio na wogyae nnwuma no a, nhomasua adwumakuw no remmu wo ba se ofata nhomasua soronko bio na mmom wobebu no se adesuafo afoforo biara.

So Wo Ba Fata Ma Nhomasua Soronko?

Ansa na wobebu adesuafo no se obi a wadi dem wo [Nnipa a Woadi Dem ho Mmara \(IDEA\)](#) ne [Ohio Adwumaye Koodu](#) ase no, ese se wo ba wo dem ahorow a ewo ase ho mu baako. Ese se demdi no nya nsunsuanso bone wo wo ba nhomasua mu mmadenbo so na wo ba hia nhomasua soronko ne/anaa eho nnwuma esiane dem a ewo ne so nti.

- Adwene/nsusuwii ho demdi
- Onte asem papa
- Ontumi nkasa papa
- Onhu ade papa
- Nkate mu haw
- Akyi kasae anaa nnompe mu haw
- Otisim (Autism)
- Wapira wo n'adwenem
- Apowmuden ho haw foforo
- Adesua ho haw patee bi
- Aso nte asem
- Onte asem nnhu ade
- Dem ahorow
- Nkoso a emma ne bere mu

Kurom Kasa anaa Nkitahodi Kwan Foforo

Nhyiam biara a wobeko, wo ba nhwehwemu, ne nkaebo biara a wo nsa beka no, ese se wokyerew anaa woka no wo wo kurom kasa mu anaa nkitahodi kwan foforo bi a wo de di dwuma so.

Ese se nschwene ne akade afoforo a wode beye wo ba ho nhwehwemu no wo wo ba kurom kasa mu - anaase nkitahodi kwan foforo bi so a ebema mansin no anya nsem a edi mu fa nea wo ba nim ne nea otumi ye wo nhomasua mu, nkoso mu ne dwumadi mu, gye se ebia erentumi nnye yie saa.

KA KYERE NHOMASUA ADWUMAKUW NO MA WONHWEHWE WO BA MU

Se wususuw se wo ba wo dem bi a ereka ne nhomasua a, wubetumi abisa ama nhomasua adwumakuw no aye wo ba ho nhwehwemu de ahwe se obefata ama nhomasua soronko a (wobu no se abofra a wadi dem wo IDEA ase). Ese se nhomasua adwumakuw no ma wo mmuae wo nna 30 mu denam wo mpeneso so anaase wobema wo nkaebo de akyerekyerere nea enti a nhomasua adwumakuw no susuw se onni dem no. Nhomasua adwumakuw no betumi asre kwan afoforo wo ho bere biara de ahwehwe wo ba

mu se wogye di se ɔwɔ dem bi a. Emu biara no, se nhomasua adwumakuw no nya wo mpeneso wo krataa so a, ese se woye nhwehwemu a edi kan wo nna 60 mu.

SE WO BA FI SUKUU BAAKO MU KO SUKUU FOFORO MU

Se wo ba fi nhomasua adwumakuw baako so ko nhomasua adwumakuw foforo so wo Ohio a, nhomasua adwumakuw foforo no wo nna 30 fi da a won nsa kaa nhomasua adwumakuw a edi kan no nhwehwemu nsunsuanso no se:

- Wobegye nhwehwemu a nhomasua adwumakuw a edi kan no yee ho nsunsuanso atom; anaase
- Wobegye mpeneso de aye nhwehwemu no bio

Ese se nhomasua adwumakuw foforo no ye won nhwehwemu bio wo nna 60 mu fi da a wonyaa ɔwofo mpeneso no.

SE ABOFRA NO YE ɔMAN NO BA A

Se abofra no ye *ɔman no ba a* na se enye ɔne n'awofo na ete a, nhomasua adwumakuw no nhia mpeneso mmfi ɔwofo no ho ansa na woye nhwehwemu a edi kan de ahwe se abofra no wo dem bi a wo tebea a edidi ho mu:

- Emfa ho mmɔden a wɔabɔ no, nhomasua adwumakuw no antumi anhu baabi a abofra no ɔwofo wo
- Wɔatwa hokwan ahorow a awofo no wo; anaase
- ɔtemmufo bi de hokwan ahorow a awofo no wo ama obi a wapene nhwehwemu a edi kan no so

Nhomasua ho Nhwehwemu a Ede Ne Ho (IEE)

Wɔsan fre nhomasua ho nhwehwemu a ede ne ho (IEE) no nkekaho nhwehwemu. Nhomasua adwumakuw no betua nkekaho nhwehwemu yi ho ka se woye won ankasa nhwehwemu wo wo ba ho na wo ne nhomasua adwumakuw no anye adwene wo ho nkutoo a. Ne botae ne se wode behu se wo ba hia nhomasua soronko anaa ɔda so ara hia a. Nipa a ɔye nkekaho nhwehwemu yi no, ense se ɔye obi a ɔye adwuma ma wo ba nhomasua adwumakuw. Wo, se ɔwofo no, wo hokwan bere biara se wobeye nkekaho nhwehwemu ho nhyehyee ama wo ba na woatua ho ka. Bere a wo ne wo nhomasua adwumakuw no anye adwene wo won nhwehwemu nsunsuanso fa wo ba ho na worepe nkekaho nhwehwemu no, ese se wo nhomasua adwumakuw no tu anamɔn a edidi so yi mu baako a wrentwentwen won nan ase:

- Ese se nhomasua adwumakuw no ma wuhu baabi a w'ankasa betumi anya nkekaho nhwehwemu ama wo ba na ahwehwede ahorow a ebema nhomasua adwumakuw no afa ho ka. Se nhomasua adwumakuw no ne wo ye adwene se wobeye nkekaho nhwehwemu ara pe a, ese se nhomasua adwumakuw no fa ho ka
- Ese se nhomasua adwumakuw no de abisade koma Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo ɔfisi ma Mmofra Soronko ma wodi asem no (hwe krataafa 20) esiaane se wone wo nnye adwene wo nkekaho nhwehwemu a worepe no ho. Wei beye saa esiane se nhomasua adwumakuw no susuw se won nhwehwemu a woyee wo wo ba ho no fataa

AHWEHWÈDE MA NKEKAHO NHWEHWÈMU

Ahwehwède koro no ara a efa nhomasua adwumakuw no nhwehwèmu no nso fa nkekaho nhwehwèmu a woye ho nhyehyee, na nhomasua adwumakuw no fa ho ka no ho. Nea eka ahwehwède yi ho bi ne baabi a wo ba kɔ ma woye no nhwehwèmu ne nea ɔreye ne ho nhwehwèmu no suahu a ɔwɔ. Eɛe sɛ nhomasua adwumakuw no fa nkekaho nhwehwèmu no ho ka nyinaa sɛ edu nhomasua adwumakuw no ahwehwède ho a.

Sɛ wosrɛ nkekaho nhwehwèmu ma wo ba a, nhomasua adwumakuw no betumi abisa wo nea enti a wo ne wɔn nnye adwene wɔ wo ba ho nhwehwèmu a woyee ho (kyere sɛ nea enti a worepɛ nkekaho nhwehwèmu), nanso enye nhye sɛ wo de nkyerekyeremu yi bema wɔn. Wo wɔ hokwan baako pɛ sɛ wobepɛ nkekaho nhwehwèmu a nhomasua adwumakuw no fa ho ka bere biara a nhomasua adwumakuw no beye wo ba ho nhwehwèmu na wo ne wɔn anye adwene wɔ nea efii mu bae no ho.

Sɛ wo ba nya fa nkekaho nhwehwèmu a edu nhomasua adwumakuw no ahwehwède ho a, emfa ho nea ɔfaa ho ka no, eɛe sɛ nhomasua adwumakuw no hwɛ nsunsuanso no de hu senea wɔbɛma wo ba aban nhomasua a wontua hwee (FAPE) no.

Akyerɛw Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ama

MUABɔ

Eɛe sɛ nhomasua adwumakuw ma wo nkaebɔ a wɔakerɛw (nea wɔfrɛ no akyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ama) wɔ mmere a efata mu ansa na wɔasi gyinae sɛ wɔbeyɛ anaa wɔrenye biribi. Adeye yi bi ne nhomasua adwumakuw no refi ase anaa wɔsesa wo ba no ahyensode, nhwehwèmu anaa nhomasua mu gyinabea anaa aban nhomasua a wontua hwee no. Akyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ama ye ahwehwède fɔɔm ma nhomasua soronko.

AKYERɛW NKAEBɔ A WɔADI KAN DE MU NSEM

Eɛe sɛ akyerɛw Nkaebɔ a Wɔadi Kan De ama ma wo nkyerekyeremu a ekɔ akyi na ama woatumi agyina nimdee so de wo ho ahye wo ba nhomasua ho nnwuma gyinaesi ahorow mu. Eɛe sɛ akyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ma mu nsem no bi ne:

- Nkyerekyeremu fa nea nhomasua adwumakuw no asi gyinae anaa wɔapow sɛ wɔbeyɛ
- Nkyerekyeremu fa nea enti a nhomasua adwumakuw no pɛ anaa wɔmpɛ sɛ woye dwumadi no
- Nkyerekyeremu fa ɔkwan a wɔfaa so yeɛ nhwehwèmu no ne eho kyerɛwtoho
- Asem a ekyerɛ sɛ wo wɔ bammɔ wɔ IDEA ase, na sɛ nkaebɔ no nnye nea edi kan a wɔde rekamfo nhwehwèmu a, ɔkwan a wubetumi afa so anya eho bammɔ
- Mmea a wubetumi ne wɔn adi nkitaho na woate IDEA ahwehwède ahorow ase
- Nkyerekyeremu fa akwan afoforo a IEP kuw no hwehwɛɛ mu ne nea enti a wɔamfa eyinom anni dwuma
- Nkyerekyeremu fa nneema afoforo a efa nhomasua adwumakuw dwumadi a wɔakamfo anaa wɔapow

AKYERɛW NKAEBɔ A WɔADI KAN DE AMA Wɔ KASA A EMU DA Hɔ MU

Eɛe sɛ wɔkyerɛw nkaebɔ a wɔadi kan de ma no wɔ ɔkwan a emu beyɛ mmerɛw ama obiara ate ase na eɛe sɛ wɔkyerɛw wɔ wo kurom kasa mu anaa nkitahodi kwan afoforo bi so gye sɛ erennye yie saa.

Se wo kurom kasa anaa nkitahodi kwan foforo no nnyɔ kasa a ɛwɔ akyerɛw mu a, ɛnde nhomasua adwumakuw no betu anamɔn ama wɔde ano kasa akyerɛ akyerɛw Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ma no wɔ wo kasa anaa ɔkwan foforo a emu da ho mu. Eho behia se nhomasua adwumakuw no tumi da no adi krataa so se wɔkyerɛ akyerɛw Nkaebɔ a Wɔadi Kan De Ma no senea ɛfata maa wo tee emu nsem ase.

Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP)

Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP) ye nhoma bi a ɛda nhomasua mu botae ahorow a wo ba bedi ho dwuma wɔ sukuu afe no mu adi. Bio nso, ɛka mmoa ne nnwuma a wo ba hia na ama watumi adu botae ahorow a wɔaka wɔ IEP no mu.

IEP kuw no mufo bi ne:

- ɔwofo (Awofɔ) no
- Anyɛ yie koraa nhomasua ahorow tikiyani baako (se ɛbeyɛ se abofra no bɛwɔ daadaa nhomasua mu a)
- Anyɛ yie koraa abofra no nhomasua soronko tikiyani anaa kyerekyerɛfo baako
- Nhomasua adwumakuw nanmusini a ɔfata
- Obi a obetumi akyerɛkyere nhwehwɛmu no mu nsunsuanso mu
- Se ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no susuw se ɛfata a, nnipa afoforo a wɔwɔ abofra no ho nimdeɛ titiriw, a wɔn a wɔka ho ne adwumayɛfo a wɔyeyɛ nnwuma a ɛfata ma no
- Bere biara a ɛfata no, abofra a wadi dem no

IEP nhwehwɛmu: Wɔnhwehwɛ se IEP kuw no behia anyɛ yie koraa penkoro afe biara de ahwehwɛ IEP no mu nanso wobetumi ahia mpen pii de ayɛ nsakrae wɔ IEP no mu, titiriw bere a abofra no nnya nkɔso no. Wɔ Ohio no, afe afe IEP nhwehwɛmu ne nsesamu no nhia ɔwofo mpeneso ansa na wɔde IEP no ayɛ adwuma. IEP a edi kan no mu nkutoo na wohia ɔwofo mpeneso. Wudi dwuma titiriw wɔ adwenkyerɛ a wo de ma wɔ IEP hyehye mu enti yehye wo nkuran paa se wo de wo ho behye IEP nhwehwɛmu ahorow mu.

ɔwofo ho a ɔde hyem: Se abofra a ɔwɔ dem awofɔ no, mowɔ hokwan se wɔwɔ mo nkae na munya hokwan de mo ho hye IEP kuw no nhyiam biara mu. Eɛ se nhomasua adwumakuw no ma wo nhyiam no ho nkaebɔ ntɛm senea ɛbeyɛ na woatumi akɔ bi, na wɔde ahye bere ne beae a mo nyinaa adwene hyia wɔ ho.



Nhomasua ho Kyerewtoho

Kyerewtoho a Won Nsa Ka

Mmusua Nhomasua mu Hokwan ne Kokoamnsem Mmara (The Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA) ye oman mmara a ema mo hokwan ahorow bi se mobehwehwe mo ba nhomasua ho kyerewtho mu. Hokwan a ewo FERPA ase no fi wo ho ko wo adesuani no ho bere a adesuani no adi mfe 18 anaa bere a wafi ase reko sukuupon (te se kolegye anaa suapon), nea ebedi kan aba biara.

NHOMASUA HO KYEREWTOHO YE DEN?

Se nsem bi fa adesuani bi beye nea woko ho ban wo FERPA ase no, ebegyina se efata se wobu no se nhomasua ho kyerewtho anaa. FERPA kyerekyere nhomasua ho kyerewtho se:

1. Kyerewtho a efa adesuani bi ho ptee, a eto mmere bi a wofre no ankoroankoro nsem wo sukuu ahorow mu
2. Kyerewtho a nhomasua adwumakuw anaa ahyehyede bi (te se wo sukuu mansin) anaa ahyehyede bi a wogyina won ananmu kora so

ANKOROANKORO NSEM NO BI NE:

- Wo ba din
- Obusuani bi din
- Wo ba anaa w'abusua adres
- Ankoroankoro ahyensode, te se wo ba sohyia sikiriti noma, adesuani noma anaa biometrik kyerewtho
- Akwan afoforo a wobetumi de ahye wo ba nsow, te se awoda, baabi a wowo no, maame din ansa na creware, abusuakuw a ofi mu
- Nsem foforo a, eno nkutoo anaa ene nsem afoforo, a wode anaa wobetumi de abata adesuani ptee ho a ebema obi a n'adwenem da ho a woko sukuu no mu, na onnim nsem tebea no ho hwee atumi ahye adesuani no nsow
- Nsem a obi a sukuu no gye di se onim wo ba no repe
- Nhweso afoforo a FERPA kyere

KYEREWTOHO SO KORA NE KOKOAM A EBETE

Wobetumi akora nhomasua ho kyerewtho wo akwan pii so. Nhweso no bi ne:

- Nea wode nsa akyerew
- Komputa so nkyerewe
- Komputa
- Video anaa odio mu ade
- Nkrataa ahorow a mfonin gu so

Adesuafo ho kyerewtho ye nea enko abonten, kyere se eye kokoam. Ese se nhomasua adwumakuw no bo wo ba kyerewtho ho ban bere a woreboaboa, rekora, reda no adi anaa woresse no no.

WO BA HO KYEREWTOHO MU NHWEHWEMU

Ɛsɛ sɛ nhomasua adwumakuw no ma wo kwan ma wohwehwɛ wo ba nhomasua ho kyerewtoho mu a wɔrentwentwɛn wɔn nan ase, na wɔyɛ saa ansa na IEP kuw nhyiam anaa dwumadi biara a woka ho bi bɛba so. Nhomasua adwumakuw no rentumi ntwen mmoro nna 45 efi da a wobɛpɛ hokwan de ahwɛ kyerewtoho no mu.

Wo wɔ hokwan sɛ wohwɛ kyerewtoho a ɛfa wo ba ho nkutoo. Wo wɔ hokwan sɛ woma sukuu no kyerekyerɛ wo ba ho kyerewtoho mu kyere wo. Wo wɔ hokwan sɛ wo pɛ obi a obegyina w'ananmu ahwehwɛ kyerewtoho no mu (te sɛ adamfo anaa lɔɔya).

Nhomasua adwumakuw no betumi ama wo wo ba ho kyerewtoho; nanso, ɛsɛ sɛ nhomasua adwumakuw no ma wo kyerewtoho no bi sɛ wo nsa a ɛrenka bi no bɛma wuntumi mmfa hokwan a wo wɔ wɔ kyerewtoho no ho nni dwuma a. Bere biara wo wɔ hokwan sɛ wunya kyerewtoho no bi na woafa ho ka.

NHOMASUA HO KYEREWTOHO MU NSAKRAE

Wo wɔ hokwan sɛ wobɛma nhomasua adwumakuw no asesa wo ba ho kyerewtoho mu nsem bi a ɛnye nokware anaa ɛyɛ mfomso. Ɛnye nhyɛ sɛ wo ba sukuu bɛsesa nhomasua ho kyerewtoho no mu esiane sɛ woasɛ sɛ wɔnnɛ saa keke nti, nanso ɛsɛ sɛ sukuu no *susuw* w'abisade no ho. Sɛ sukuu no si gyinae sɛ wɔrensɛsa wo ba kyerewtoho mu nsem sɛnea wosrɛɛ no a, ɛsɛ sɛ sukuu no ka kyere wo sɛ wo wɔ hokwan sɛ wɔnɛ wo yɛ ho nhyiam de aka ho asem.

Wo nhyiam yi akɔ no, sɛ sukuu no si gyinae sɛ wɔrensɛsa nhomasua kyerewtoho mu nsem no a, wo wɔ hokwan sɛ wokyerɛw w'asɛm yi wɔ wo ba kyerewtoho mu. Ɛsɛ sɛ nsem yi ka wo ba kyerewtoho ho.

NHOMASUA HO KYEREWTOHO A WɔDE MA

Mpɛn pii no, *ƆsƆ sƆ* nhomasua adwumakuw no srɛ kwan fi wo hɔ denam krataakyerɛw so sɛ wɔpɛ sɛ wɔde nhomasua ho kyerewtoho fa wo ba ho ma afoforo a ɛnye wo a. Nanso, tebea ahorow bi wɔ hɔ a ɛnhwehwɛ sɛ wopene so ansa na wɔyɛ. Sɛ wo pɛ sɛ wuhu pii fa bere a nhomasua adwumakuw no *nhia* sɛ wɔpɛ mpɛneso fi wo hɔ ansa na wɔde kyerewtoho ama a, hwɛ [FERPA akwankyerɛ ma awofo](#) wɔ U.S. Nhomasua Asoɛ websait so wɔ www.ed.gov.



Manso Nsiesie

Okwan a Wode Siesie Manso

Se wo ba a wode dem nhomasua ho asem haw wo a, anamɔn a edi kan ne se wo ne nhomasua adwumakuw no beye adwuma abom. Mfiase no, wo ne wo suani tikya anaa nhomasua soronko kwankyerɛfo nni nkitaho. Ka nea woeresuw ho kyere onii no. Se wo ne nhomasua adwumakuw no annyɛ adwene wɔ wo haw no ho a, akwan ahorow wɔ ho a mobetumi adi chwaw no ho dwuma.

Akwan ahorow yi wɔ din pɔtee a wo nhomasua adwumakuw betumi de afre, nanso kwankyerɛ yi beboa wo ama woate nea edin no mu biara kyere ne senea wo ne sukuu no betumi aboa wo ba. ɔfa a edi ho ne kyerekyere akwan yi a wubetumi ne wo nhomasua adwumakuw de aye adwuma abom mu.

ADWUMAYE MU NHWEHWEMU

Se wo ne nhomasua adwumakuw no nnye adwene wɔ wɔn gyinaesi mu fa wo ba a wode dem nhomasua ho a, wubetumi akyerɛw akɔma adwumakuw no adwumayebea. Wɔ eyi ho no, wo nhomasua adwumakuw no panyin (anaa obi a wɔpaw no) beye mu nhwehwemu. Nea ebetumi aka nhwehwemu yi ho ne adwumaye ho asenni.

Se wɔye nhwehwemu ne adwumaye ho asenni nhyiam a, ese se wɔye no wɔ bere ne beae a eye ma wɔn a wode wɔn ho behyem nyinaa. Wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa betumi ato nsa afre afoforo aba nhwehwemu anaa adwumaye ho asenni no ase. Se nhweso, wubetumi ato nsa afre abusufo anaa adamfo, obi a wɔn nhomasua soronko ho nimdee, anaa lɔɔya. Se wo ba renya nhomasua wɔ dwumadi a mansin boayikuw ma nkɔso mu demdi anaa aban nhomasua adwumakuw hwe so a, ese se nhomasua adwumakuw no ne boayikuw anaa adwumaye mu nhwehwemu ahyehyede no di nkitaho.

Bere a wrehwewe tebea no mu no, ese se wɔye nea wobetumi nyinaa de di adwene a enhyia wɔ wo ba nhomasua no ho. Panyin no (anaa nea wɔpaw no) betie afanu no nyinaa wɔ adwene a enhyia no ho na wasi gyinae. Se wonya si gyinae a, ese se panyin no kyerew gyinaesi no de bɔ wo nkae. Ese se eyi kɔ so wɔ nna 20 ntam fi bere a wudii kan bɔ nhomasua adwumakuw no nkae fa wo haw ho.

DWUMADI AFOFORO A WUBETUMI ASO AHWE

Se woawie dwumadi yi na wo ne nhomasua adwumakuw no da so ara nnye adwene wɔ okwan a wɔbɛfa so adi chwaw no ho dwuma a, dwumadi afoforo wɔ ho a wubetumi aso ahwe. Ewom se enye ahwehwede se wobere adwumaye ho nhwehwemu ansa na woatoa so ape manso ho dwumadi de, nanso yehye ho nkuran. Akwan afoforo wɔ ho a wubetumi afa so adi chwaw no ho dwuma. Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo ɔfisi ma Mmofra Soronko betumi de wɔn ho agye mu na wɔaboa wo wɔ w'abisade fa akade afoforo a ebeboa adi wo haw ho dwuma no. Ahyehyede ahorow a edidi ho nso betumi aboa wo:

- Wo mpɔtam Mantam Mmoa Kuw (Mantam # _____) wɔ (fon # _____). Awofɔ ne mmusua nimdefo a wɔwɔ Mantam Mmoa Kuw ne wo beye adwuma.
- Wo mpɔtam ho awofɔ nhwesofo, se nhomasua adwumakuw no wɔ bi a.



- Awofọ nhwesofọ de nsem ne mmoa ma abofra a wọ́ dẹm mmusuafo ne nhomasua nnnwumakuw. Awofọ nhwesofọ yẹ nhomasua adwumakuw no dwumayeni na bio nso ọyẹ abofra a wọ́ dẹm ọwofọ.
- Sẹ worepẹ nsem pii a, wo ne _____ nni nkitaho.
- Ohio Nnipa Nkabom ma Mmofra a Wọ́adi Dẹm Nhomasua (OCECD)
 - OCECD yẹ adwumakuw bi a wọ́wọ́ mantam no mu nyinaa a wọ́mmpẹ mfaso a wọ́di dwuma ma nkokooa, mmofra, ne mmabun a wọ́wọ́ dẹm wọ́ Ohio, ne akyerẹkyerẹfo ne nnnwumakuw a wọ́de mmoa ma saafo yi. OCECD dwumadi ahorow boa awofọ ma wonya nimdeẹ a ebema wọ́atumi ayẹ ananmusifo pa de ama wọ́n mma wọ́ nhomasua mmeae nyinaa.

Sẹ worepẹ nsem pii a, wo ne OCECD nni nkitaho wọ́ (740) 382-5452 anaa kọ́ OCECD websait so wọ́ www.oeecd.org.

Kwaadu Wọ́siesie no Ntẹm

Kwaadu a wọ́siesie no ntẹm yẹ bere a wo bọ́ mmọ́den sẹ wo ne nhomasua adwumakuw no bedi mu ntam adwene a enhyia ho dwuma ansa na woafi ase de akwan afoforo a wọ́de di manso ho dwuma adi dwuma. Obi a ofi Ohio Asoẹe ma Nhomasua ne Adwumayefo Ọ́fisi ma Mmofra Soronko ne wo beyẹ adwuma de abua wo nsemmissa ne ọ́haw ahorow a wo wọ́ fa wo ba nhomasua ho.

Ohio Asoẹe ma Nhomasua ne Adwumayefo hyẹ kwaadu a wọ́siesie no ntẹm ansa na woakọ́pẹ dwumadi afoforo, te sẹ ọ́haw a wọ́akyerẹw anaa eho asenni. Wubetumi ne obi a ofi Ohio Asoẹe ma Nhomasua ne Adwumayefo Ọ́fisi ma Mmofra Soronko adi nkitaho de abua wo nsemmissa ne ọ́haw ahorow a wo wọ́ fa wo ba nhomasua ho. Sẹ wo pẹ sẹ wo ne obi di nkitaho fa kwaadu a wọ́siesie no ntẹm ho di nkitaho a, yẹsrew wo ne Asoẹe no nni nkitaho:

- Wọ́ telefon so: (614) 466-2650, anaa nea wuntua hwee wọ́ (877) 644-6338
- Emeeli wọ́: exceptionalchildren@education.ohio.gov

Dwumadi a Wọ́ma Ẹkọ́ Yiye

Sẹ wo wọ́ haw fa wo ba ho nhwehwẹmu fa nhomasua soronko ho, anaa wo ba no Ankoroankoro Nhomasua Dwumadi (IEP) a, ebia nea wọ́frẹ no dwumadi a wọ́ma ẹkọ́ yiye bẹbo a wo.

Dwumadi a Wọ́ma Ẹkọ́ Yiye yẹ bere a wo ma Asoẹe no yẹ nhyehyẹe ma obi ba nhyiam a efa wo ba ho nhwehwẹmu anaa IEP de no ase (wo nso yẹ kuw yi muni). Nhomasua adwumakuw no nso betumi abisa Asoẹe no ama wọ́ama saa nipa yi aba nhyiam ahorow yi mu baako a efa wo ba nhomasua soronko ho. Ẹsẹ sẹ wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa yẹ adwene wọ́ nipa yi a ọ́bẹba nhyiam no ase bi ho.

NEA ENTI A WỌ́HYEHYẸ DWUMADI A WỌ́MA ẸKỌ́ YIYE

Saa nhyehyẹe yi kọ́ so wọ́ kuw nhyiam ase, te sẹ ankoroankoro nhomasua dwumadi, nhwehwẹmu ho nhyehyẹe nhyiam, anaa nhwehwẹmu kuw nhyiam. Saa nipa(facilitator) yi yẹ obi a ọ́nka kuw no ho na onnsi gyinae mma kuw no nso. Nipa yi boa ma kuw no adwuma di mu na wọ́de wọ́n adwene si adesuani no so. Nnipa yi yẹ ntamgyinafa animdefo a wọ́atete wọ́n wọ́ Mmofra Soronko Ọ́fisi ho wọ́ nhomasua soronko dwumadi mu.

Wubetumi a pe hokwan yi bere biara. Se wo ye saa a, ese se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene se mo de mo ho behyem. Se mo baanu ye adwene a, Mmofra Soronko Ofisi no bere nipa yi ama wo. Eka biara nni ho mma wo anaa nhomasua adwumakuw no wo eyi ho.

NEA OMA DWUMADI NO KO YIYE (FACILITATOR):

- O beko so aye obi a onni o fa biara (onnye odwumayeni ma wo anaa nhomasua adwumakuw no)
- Oye *ntamgyinafo* a wotete no (onimdefo a oboa siesie mansotwe)
- Wotete no na onim mmara ne ahwehwede ahorow a efa nhomasua soronko ho
- Onnka wo ba IEP anaa nhwehwemu kuw ho
- Onnsi gyinae, na mmom o de nyansahye ma kuw de pe o haw ho mmuae
- Obue nkitahodi hokwan wo wo ne nhomasua adwumakuw no ntam
- Oma nhyiam no ko so senea wohwe kwan na oboa ma obiara kyere obu ma dwumadi no
- Oma kuw no mufo de won adwene si wo ba ne n'ahiade so



NSEMPO A ESE SE WO KAE WO DWUMADI A WOMA EKO SO YIYE HO:

- Dwumadi a Woma Eko Yiye nnye nhye.
 - Ese se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene se mode mo ho behyem. Se wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se mobepe obi aye ntamgyinafo wo nhyiam bi ase a, wei nkyere se ese se wo ne nhomasua adwumakuw no ye adwene wo nhyiam no ase anaa senea nhyiam no beko akowie. Bere nyinaa no, awofa wo hokwan se wokura won nsusuwii wo ho.
- Adwenkoro biara a ebeba so wo dwumadi a woma eko yiye biara ase no, mpen pii ese se afa no nyinaa di so. Eyi kyere se ese se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa di adwenkoro no so bere a mo nyinaa asi ho gyinae no.
 - Nhoma biara a wo ne nhomasua adwumakuw no de mo nsa behye ase afa wo ba ho nhwehwemu anaa IEP no ho hia te se nhoma a nsa hyee ase wo IEP anaa nhwehwemu kuw nhyiam foforo bi ase de ara pe.

Se wo pe nsem pii fa dwumadi a woma eko yiye ho a, ko Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo websait so wo [education.ohio.gov](https://www.education.ohio.gov) na hwehwe **facilitation**.

Wo pe se Wubisa Kwan Ma Dwumadi a Woma Eko Yiye ho a

Wo ne wo nhomasua adwumakuw nhomaasua soronko kwankyerefo nni nkitaho nhye se mansin no bere se wode won ho behye dwumadi yi mu anaa, _____ wo _____. Se afanu no nyinaa ye adwene se wode won ho behye dwumadi yi mu a, yesrew wo ne Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo Ofisi ma

Mmofra Soronko nni nkitaho:

- Wo telefon so: (877) 644-6338
- Wo emeeli so: OECMediationFacilitation@education.ohio.gov

Ntamgyina ho


Ntamgyina ye bere a wo ne nhomasua adwumakuw no aye adwenkoro se mobere obi aba nhyiam bi ase na waboa ama moanya adwenkoro wo wo adesuani a wadi dem anaa adesuani a *wosusuw sɔ* ɔwo dem nhomasua ho. Nipa yi ye ntamgyina a ekyere se onni ɔfa biara na ɔnnye odwumayeni ma ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no. Obi a wɔma ɔbeyɛ ntamgyinafo ye ɔkwan baako a wo ne nhomasua adwumakuw no atumi adi manso biara a efa wo ba nhomasua soronko ho ho dwuma.



WUNTUA HWEẸ NA WO DE APẸ NTAMGYINAFO NA WUBETUMI APẸ BERE BIARA

Wubetumi apɛ ntamgyina bere biara. Se monya pɛ ntamgyinafo a, eɛe se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene se mode mo ho behye dwumadi no mu. Se mo mienu nyinaa gye tom se mo de mo ho behye dwumadi no mu a, Mmofra Soronko Ɔfisi no bere ntamgyinafo ama mo. Ntamgyinafo no rentumi nkyere senea mobedi manso a efa wo ba nhomasua soronko no ho dwuma. Mmom no, ntamgyinafo no boa afanu no ma wɔka wɔn haw ahorow ho asem fa wo ba ho na wɔpe ano aduru.

Se wusi gyinae se wo de asem beko akɔdan anaa wobere asenni a (hwe nkrataafa 17 kosi 28), Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo behye wo nkuran se paw ntamgyina se ade a edi kan. Eka biara nni ho mma wo anaa nhomasua adwumakuw no wo eyi ho.



Abisade wo Ntamgyina ho

Wo anaa sukuu mansin no betumi asre ntamgyina afo Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo bere biara. Se wo de asem kɔdan anaase wokɔpe asenni a, Asoee no bedi kan de ntamgyina hokwan ama. Eɛe se wo ne mansin no nyinaa ye adwene se mode ntamgyinafo bedi dwuma.

Nsa Ka Ntamgyinafo na Wɔye Nhyiam ho Nhyehyee

Ntamgyinafo no nni obiara afa. Ntamgyinafo yi beye nhyiam ho nhyehyee ntem ara. Asoee no na etua ntamgyinafo no ka.

Ntamgyina Nhyiam

Wo ne sukuu mansin no ka mo haw ho asem. Ntamgyinafo no bo mmoden se obesiesie manso no na akowie adwenkoro a wɔkyerew. Mpen pii no, wontumi mmfa nsem a wɔkae wo ntamgyina nhyiam ase mma afoforo anaase wɔde adi dwuma daakye wo asenni mu, gye se nea wɔma kwan.

Mo Adwene Ahya

Adwenekoro a wɔkyerew no, eɛe se mudi so, na wo ne sukuu mansin no de nsa hye ase. Eyi kyere se eɛe se wo ne sukuu no nyinaa di emu nsem akyi, na asennibea betumi ama aye adwuma.

Mo Adwene Anhya

Se mo adwene anhya wo ntamgyina no akyi na wo de kɔdan mantam no a, ende mmofra Soronko Ɔfisi no bedi ɔhaw no ho dwuma. Se mo adwene anhya wo ntamgyina no akyi na wokɔpe asenni a, ende asenni no na ebedi akyi.

NTAMGYINAFO NO:

- Ɖbekɔ so aye obi a onni ɔfa biara (ɔnnye odwumayeni ma wo anaa nhomasua adwumakuw no)
- Onni hokwan se osisi gyinae; mmom no, ntamgyinafo no boa wo ne nhomasua adwumakuw no ma mudi mo ntam manso a efa wo ba nhomasua ho.
- Ɖne wo ne nhomasua adwumakuw no ye adwuma bom de nya adwenkoro a moakyerew
- Ɖma nhyiam no kɔ so senea wɔhwe kwan na ɔboa ma obiara kyere obu ma dwumadi no
- Ɖma obiara de n'adwene si adesuani no ne n'ahiade so pɔtee
- Obue nkitahodi hokwan wɔ wo ne nhomasua adwumakuw no ntam

NSENTITIRIW A ESE SE WɔKAE FA NTAMGYINA HO

- Ntamgyina nnye nhye.
 - Ese se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa ye adwene se mode mo ho behyem. Se wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se mobere obi aye ntamgyinafo wɔ nhyiam bi ase a, wei nkyere se ese se wo ne nhomasua adwumakuw no ye adwene wɔ nhyiam no ase anaa senea nhyiam no beko akowie.
- Ntamgyina ye kokoam nsem.
 - Asem biara a wɔbeka wɔ ntamgyina nhyiam ase no, mpen pii no, ese se eye kokoam na wɔrentumi mmfa nni dwuma akhiri yi gye se wɔhwehwe se wɔye saa.
- Adwenkoro biara a wɔakyerew wɔ ntamgyina mu no, mpen pii no, ese se wo di so. Eyi kyere se ese se wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa di adwenkoro no so bere a mo nyinaa asi ho gyinae no.
 - Nhoma biara a wo ne nhomasua adwumakuw no de mo nsa behye ase afa wo ba ho nhwehwemu anaa IEP no ho hia te se nhoma a nsa hyee ase wɔ IEP anaa nhwehwemu kuw nhyiam foforo bi ase de ara pe.

Wo pe se Wo pe Ntamgyina a

Wo ne wo nhomasua adwumakuw nhomasua soronko kwankyerefo nni nkitaho nhwe se mansin no bere se wɔde wɔn ho behye dwumadi yi mu anaa, _____ wɔ _____. Se afanu no nyinaa ye adwene se wɔde wɔn ho behye dwumadi yi mu a, yesrew wo ne Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo Ɖfisi ma Mmofra Soronko:

- Wɔ telefon so: (877) 644-6338
- Wɔ emeeli so: OECMediationFacilitation@education.ohio.gov

Asem a Wɔde Kɔdan Mantamfo

Ade foforo nso a wubetumi aye se wo wɔ wo ba nhomasua soronko ho haw ne se wo de bedan mantam no denam krataakyerew so de atia nhomasua adwumakuw no na wo de krataa yi akɔma Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo Ɖfisi ma Mmofra Soronko no.

EKA BIARA NNI MANTAM A WO DE ASEM KɔDAN HO

Eka biara nni mantam a wo de asem kɔdan. Asem a wɔde kɔdan mantam no, mpen pii no, ekɔ ntem sen asenni a wɔhwehwe na ensɛe yene afoforo ntam ayɔnkofa te se asenni a wɔpe. Se wo pe se wo de asem kɔdan mantam no a, ese se wokyerew na wo de nsa hye ase de kɔma Mmofra Soronko Ɖfisi no, na wo de *bi* nso kɔma nhomasua adwumakuw no tee.

Ɛsɛ sɛ w'asɛm no kyere sɛ wɔabu wɔman anaa mantam mmara de fa nhomasua soronko ho (wɔabu Nnipa a Wɔadi Dem Nhomasua ho Mmara anaa Ohio Dwumadi ho Gynapɛn ma Mmofra a Wɔadi Dem Nhomasua so). Eho nhia sɛ asɛm no bɔ mmara a wɔabu so no pɔtee, nanso ehia sɛ ɛkyere nea nhomasua adwumakuw no ayɛ anaa wɔannyɛ a enti wugye di sɛ etia nhomasua soronko ho mmara bi no. Bio nso, ɛsɛ sɛ wokyere nsem pɔtee de foa asɛm no so nea enti a wususuw sɛ nhomasua adwumakuw no abu nhomasua soronko ho ahwehwede so.

ASEM A WɔDE AKɔDAN MANTAM MU NHWEHWEMU

Mmofra Soronko ɔfisi no bɛhwehwe asɛm a wɔde abedan wɔn wɔ kwan pa so mu na wɔahwe sɛ nhomasua adwumakuw no abu nhomasua soronko ho ahwehwede a efa wo ba nhomasua so anaa. Bio nso, nipa foforo - a ɛnye wo, anaa adwumakuw bi a ɛnye nhomasua adwumakuw no - betumi de asɛm akɔdan mantam no denam Asoɛɛ no so sɛ wo gye di sɛ nhomasua adwumakuw no abu nhomasua soronko ho ahwehwede a efa adesuani bi ho a.

Wobetumi de asɛm akɔdan mantam no denam Asoɛɛ no so bere biara wɔ *afe baako* ntam fi bere a wɔka sɛ wɔabu nhomasua soronko ho mmara so no. Asɛm biara a wɔde bɛdan boro afe baako akyi fi bere a mmarato no sii no, wɔrennye mu nhwehwemu na wɔadi ho dwuma.

SɛNEA WɔDE ASEM KɔDAN MANTAM NO

Sɛ wo pɛ sɛ wo de asɛm a woakyere wɔdan mantam no de fa nhomasua soronko ho a, ɛsɛ sɛ:

- Wohyehye mantam kwaadu fɔwɔm a ɛwɔ [DEW Manso ho Dwumadi wɛbpeegye so](#); anaa
- Kyere wɔdan no sɛ krataa na fa mane Asoɛɛ no denam meeli anaa emeeli so; anaa
- Frɛ Asoɛɛ no Mmofra Soronko ɔfisi adwumayɛfo no wɔ 1-877-644-6338 na pɛ kwaadu fɔwɔm, a wobehyehye na wasan de abre Asoɛɛ no.

Susude fa Nneɛma a Ɛsɛ Sɛ Wo de Ka wo Kwaadu a Wo de Dan Mantam no Ho

- Asɛm a ɛkyere sɛ nhomasua adwumakuw no abu wɔman anaa mantam mmara a efa nhomasua soronko ho
- Asɛm no mu nkyerekyeremu, a nea woregyina so abɔ kwaadu no ka ho
- Nea wɔne wo de bedi nkitaho ne wo nsaahyɛase
- Sɛ worebɔ kwaadu afa nhomasua soronko ho mmara bi a wɔabu so wɔ adesuani pɔtee bi ho a
- Adesuani no din ne baabi a ɔte
- Sukuu a adesuani no kɔ
- Wɔ abofra a onni baabi te (sɛnea McKinney-Vento Homeless Assistance Act kyere no) fam no, nea ɛwɔ hɔ a wobetumi ne adesuani no adi nkitaho ne adesuani no sukuu din
- Asɛm no mu nkyerekyeremu ne nsem a efa ho nyinaa
- Nea onii no susuw sɛ ebetumi ayɛ wɔhaw no ho mmuae anaa nɔɔano
- wɔ bere a wɔde asɛm no rema no
- Ɛsɛ sɛ nsa hyɛ kwaadu a wɔrebɔ no ase.

Hyɛ no nsow sɛ kwaadu a efi obi a wanna ne ho adi no, wɔrennye.

BAABI A WO DE WO KWAADU BɛKɔ

Ɛsɛ sɛ wo de wo krataa no mane Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo ɔfisi ma Mmofra Soronko ne nhomasua adwumakuw no panyin *nyinaa* wɔ bere koro mu.

Fa krataa a edi kan ankasa no mane:

Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo ma Mmofra Soronko
Hye no nso: Dwumayeni Boafu ma Manso ho Dwumadi Nkorabata
25 South Front Street, Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215-4183
Wo emeeli so: oeccomplaints@education.ohio.gov

NTWENTWENSO

Ntwentwenso kyere se wobetwentwen nsem a wode akɔdan mantam no so ansa. Se wo ne nhomasua adwumakuw no wo asenni mu na wo anaa nhomasua adwumakuw no san de kwaadu no kɔdan mantam no a, Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo betwentwen asem a wo de akɔdan mantam no so bere bi. Ɔkwan foforo so no, Asoe no betwen ama asenni no aba awiei ansa na wɔadi kwaadu a wode akɔdan mantam no ho dwuma. Se wotwe wo asenni abisade no san a, Asoe no besan afi ase ahwehwe asem a wo de akɔdan mantam no mu de ape ne nsoano.

Se asenni dwumadi ko so na odwumayeni (IHO) a orehwe so si ho gyinae a, ende Asoe no betoa so adi kwaadu a wo ade akɔdan mantam no ho dwuma se nsem bi da so ara wo ho a odwumayeni no anni ho dwuma nkutoo a.

KWAADU A WODE KɔDAN MANTAM

Se Asoe no nsa ka wo kwaadu a wo de dan mantam no na nkrataasem no nyinaa ye a, wobefi ase ahwehwe mu na, senea ehia biara no, wɔaye nhomasua soronko ho mmarato no mu nhwehwemu. Ese se Mmofra Soronko Ɔfisi no pe nsoano ma asem no wo nna 60 ntam fi da a won nsa kaa krataa no.

Se dwumadi no fa no, Mmofra Soronko Ɔfisi no:

- Behwehwe wo nsem mu na wɔasi gyinae se wɔwo tumi a wobetumi de adi kwaadu no mu nsem ho dwuma anaa
- Bekakyere wo ne nhomasua adwumakuw no denam krataakyerew so nsem a wobedi ho dwuma, ne nhwehwemu a wɔbeye (se eho hia a)
- Bekamfo ntamgyina ama wo ne nhomasua adwumakuw no se ɔkwan foforo a mobetumi afa so adi mo manso ho dwuma
- Bere nsem pii a wohia aka ho afi wo ne nhomasua adwumakuw no ho de fa kwaadu no mu nsem ho
- Behwehwe nkrataa afoforo a wo ne nhomasua adwumakuw no de ama mu, aye telefon so nsemma, na wɔako wo ba no nhomasua adwumakuw ho nsrahwe senea ehia biara
- Bema wo nhomasua adwumakuw no hokwan de abua kwaadu no na wɔadi ho dwuma
- Bekyerew wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa afa won gyinaesi ho se ebia wɔabu nhomasua soronko ho mmara so a (bere a wɔahwehwe mu awie na emmoro nna 60 fi da a won nsa kaa kwaadu krataa no)

BERE A WƆDE BI KA HO

Asoe no betumi anya nna a eboro 60 de adi kwaadu no ho dwuma na wode krataa fa won gyinaesi ama, se wode mmere no bi aka won ho a. Wobetumi de nna kakra aka 60 no ho de adi asem a wode akɔdan mantam no ho dwuma bere a:

- Wo ne nhomasua adwumakuw no aye adwenkoro se mobema mo ho bere de adi chaw no ho dwuma denam ntamgyina anaa okwan foforo bi so, anaase bere a
- Tebea ahorow bi a wonhwe kwan aba (a Mmofra Soronko Ofisi no si ho gyinae senea tebea no ankasa te).

NKRATAASEM A ENNI MU

Se Mmofra Soronko Ofisi no si gyinae se wo nkrataasem wo kwaadu ho nni mu esiane se wammfa nsem a ehia nyinaa fa asem no ho annka ho a, anaase se Mmofra Soronko Ofisi no nni tumi se woye asem a worepe ho nsoano mu nhwehwemu a, Mmofra Soronko Ofisi no bekyerew krataa abre wo de akyerekyerene nea enti a warentoa dwumadi no so de adi w'asem no ho dwuma, nea enti a wɔasi gyinae no, ne nsem a ehia se wo de ka kwaadu krataa foforo a wobebu no se edi mu, se efa ho a.

KWAADU KRATAA A WƆSAN DE KƆ

Se wosan de kwaadu krataa foforo a nsem foforo wom rema a, hwe se wo de bemane Ohio Asoe ma Nhomasua ne Adwumayefo ne nhomasua adwumakuw no wo afe baako ntam fi bere a nhomasua soronko ho mmarato a woka se esi no sii. Se wo de nsem bi aka kwaadu no ho a Asoe no nni tumi se wobedi ho dwuma aka ho a, wobekyerene wo baabi a wo de beko, senea efata.

Kwaadu ho Nkrataasem a

- Kwaadu a wɔde rekɔdan wɔ afe baako ntam fi bere a mmarato no sii.
- Ɔwofo no de nkrataa no ankasa ma Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo na ɔde bi akɔma nhomasua adwumakuw no.
- Kwaadu no fa nhomasua soronko ho ahwehwɛde a wɔabu so na nsem taa akyi.

Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo Hwehwɛ Kwaadu mu

Asoɛe no kyerɛw krataa de kɔma nea ɔde asem no abɛdan no ne nhomasua adwumakuw no de kyerɛ wɔn nsa aka kwaadu nkrataa no.

Asoɛe no kyerɛw krataa de kyerɛ sɛ nkrataasem no nni mu sɛ ɛte saa a, anaa bere a Asoɛe no nni tumi sɛ wobedi ho dwuma.

Nhwehwɛmu

Asoɛe no hwehwɛ nkrataa no mu na wɔpɛ nkrataa/nsem afoforo ka ho senea ehia biara.

Asoɛe no bisabisa nnipa a nsem sɛ eho behia a.

Asoɛe no de Nea Wo hui ho Krataa Mane

Asem no sisi gyinae ahorow fa kwaadu biara ho na wɔakyerɛ sɛ nhomasua soronko ho mmarato bi akɔ so ampa a.

Asoɛe no de akwankyerɛ a wɔde besɔ ano ma sɛ wo hu sɛ nhomasua adwumakuw no abu mmara so a.

Nhomasua Soronko ho Asɛnni a Wɔde Kɔdan

Ɔkwan baako a wubetumi afa so adi wo ba nhomasua soronko ho haw ne sɛ wo de bɛdan nhomasua adwumakuw no tee apɛ asɛnni dwumadi, na bere koro ara nso wo de bi bɛkɔ Ohio Asoɛe ma Nhomasua ne Adwumayɛfo no. Sɛ woyɛ eyi a, ɛkyerɛ sɛ woakyerɛw de repɛ nea wɔfrɛ no due process dwumadi (wɔsan frɛ no due process request, anaa asɛnni abisade).

Afoforo bi nso betumi akyerɛw apɛ asɛnni dwumadi yi:

- Adesuani, sɛ wadi anyɛ yie koraa mfe 18 a
- Nhomasua adwumakuw



NEA ENTI A WO DE REDAN

Wobetumi akyerew kwaadu de ape asenni esiane wo ba nhomasua soronko ho haw ahorow bi a wo wo:

- Abofra a wo dɛm a wɔhyɛ no nsow
- Abofra a wo dɛm ho nhwehwɛmu
- Nhomasua mu gyinabea a wo de abofra a wo dɛm to
- Nhomasua a efata a wontua ho ka a aban de ma (FAPE) de ma wo ba

Ɛsɛ sɛ asenni a wɔrɛpɛ no kyɛrɛ sɛ wɔabu ɔman anaa mantam nhomasua soronko ho mmara so na ɛsɛ sɛ wɔkyerew kɔma wɔ *mfe mienu* ntam fi bere a wofo (anaa aban nhomasua adwumakuw a wɔrɛbɔ kwaadu no) hui anaa na ɛsɛ sɛ ohu sɛ wɔabu nhomasua soronko ho mmara so no. Bere biara a Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo nsa bɛka kwaadu a wo de rɛpɛ asenni no, ɛsɛ sɛ awofo no ne nhomasua adwumakuw no nya hokwan de wɔn ho hyɛ asenni dwumadi no mu bi. Asenni yi yɛ dwumadi bi a obi a ɔnnye nhwehweanim na Asoɛɛ no apaw no hwɛ so de adi kwaadu no ho dwuma.

NSEM A WO DE BƐKA HO

Asoɛɛ no wɔ fɔɔm bi a wo de pɛ asenni a wo de ma. Nipa anaa aban nhomasua adwumakuw a wo de abisade yi reba no, enhia sɛ wo de [Asoɛɛ no fɔɔm](#), di dwuma nanso ɛsɛ sɛ nipa anaa adwumakuw no de nsem a wohia no ka ho bere a wo de asenni ho kwammisa krataa de rekɔ no:

1. Adesuani no din
2. Adesuani no adres anaa nkitahodi nsem
3. Nhomasua adwumakuw no din
4. Sɛ wo ba nni baabi te a, nkitahodi nsem a ɛwo ho ne sukuu a wo ba rekɔ no din
5. Wo ba no haw pɔtɛɛ mu nkyɛrɛkyɛrɛmu ne nsem a ɛfa ho
6. Nyansahyɛ fa ano aduru ho

Ɛsɛ sɛ asenni kwaadu no kura nsem koro no ara a ɛwo kwaadu a wo de kɔ mantam asoɛɛ ho (hwe krataafa 16); nanso wonhia nsaahyɛase. Wobetumi de ama nhomasua adwumakuw no ne Asoɛɛ no denam nipa so, meeli, faks anaa emeeli so. Nsem a wɔamfa anka wo asenni kwaadu no ho no, odwumayeni no renhwehwe mu wɔ asenni dwumadi no ase.

ASENNI HO KWAADU MU NSAKRAE A WOYE

Eyi kyɛrɛ asenni kwaadu a woyɛ emu nsem mu nsakrae bere a wo de akɔma Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo akyi. Nea edidi so yi nkutoo mu na wubetumi asakra wo asenni kwaadu no mu:

- Ɔfoforo no gye tom sɛ wɔbɛyɛ nsakrae wɔ asenni dwumadi ho kwaadu no mu, ɛwo krataa so, na wɔama no hokwan de asiesie asem no denam nhyiam bi so (wɔaka nsiesie nhyiam yi ho asem wɔ krataafa 23), anaa
- Asenni dwumayeni no ama ho kwan. Asenni dwumayeni betumi ama saa hokwan yi akosi nnanum ansa na asenni dwumadi afi ase, na ɛremmoro saa.

Mmere ne ɔkwan a Wɔde Asem Kɔdan (Asenni)

Se wo de asenni kwaadu a etia wo ba nhomasua adwumakuw a, wɔ nna 10 ntam fi da a wɔn nsa kaa kwaadu krataa yi no, ese se nhomasua adwumakuw no ma wo akyerew nkaebɔ a wɔadi kan de ama anaa mmuae fa nhomasua soronko ho mmara a wɔabu so no ho, gye se nhomasua adwumakuw no de nkaebɔ yi ama dedaw.

Akyerew nkaebɔ a wɔadi kan de ma a nhomasua adwumakuw de bema no, ese se nsem yi wom:

- Wo haw anaa asenni kwaadu no mu nkyerekyeremu. Eyi betumi aye biribi a nhomasua adwumakuw no pe se wɔye anaa wɔannye. Wɔ wɔn mmuae mu no, ese se nhomasua adwumakuw no kyerekyerɛ nea enti a na wɔpe se wɔye anaa wɔannye ade korɔ no.
- Nkyerekyeremu fa akwan a nhomasua adwumakuw no faa so de yee wo ba ho nhwehwemu, wo ba ho kyerewtoho ne amaneebɔ ahorow a nhomasua adwumakuw no de dii dwuma de sii gyinae se wɔbeyɛ anaa wɔrennye ade korɔ no
- Nkyerekyeremu fa gyinae afoforo a IEP kuw no susuw ho maa wo ba ne nea enti a wɔamfa eyinom anni dwuma
- Nkyerekyeremu fa nneema afoforo a efa nhomasua adwumakuw no gyinaesi se wɔbeyɛ anaa wɔrennye no ho

Bio nso, ese se nhomasua adwumakuw no ma wo akwankyerɛ fa mmara ho mmoa a wubetumi ape a wuntua hwee anaa wubetua sika kakraa bi ne mmoa afoforo a wubetumi anya ho.

Se wɔkyerew asenni kwaadu de tia wo se ɔwofo a, ese se wo de mmuae ma wɔ nna 10 ntam. Ese se wo mmuae bua nsem pɔtee a wɔaka ho asem wɔ asenni kwaadu no mu.

Nkrataasem a Ebedi Mu

Wobebu asenni kwaadu ho nkrataasem no se edi mu (kyere se nsem no nyinaa wom) gye sɔ afoforo a ɔwɔ asem no mu kyerew kɔma asenni dwumayeni no ne nea ɔde kwaadu no ama no se ne nsem no nni mu (kyere se nkrataa no nsoe). Ese se ɔfoforo no sɔre tia asenni kwaadu ho nkrataasem a enni mu no denam krataakerew so wɔ nna 15 ntam fi da a ne nsa kaa asenni kwaadu no.

Se nhweso no, se wo de asenni kwaadu kɔma wo nhomasua adwumakuw (na wo de bi kɔma Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo) a, wobebu no se edi mu gye se nhomasua adwumakuw no bɔ asenni dwumayeni no nkae se wo nkrataasem no nni mu papa denam krataakerew so wɔ nna 15 ntam. Afei, odwumayeni no wɔ nnanum fi da a ne nsa kaa wo nhomasua adwumakuw no krataa na wɔde asi gyinae se wo asenni kwaadu no mu nsem di mu anaa (kyere se edu asenni dwumadi kwaadubɔ ho ahwehwede ho a wɔada no adi wɔ krataafa 22). Ese se asenni dwumayeni no nso de ne gyinaesi ma wo ne nhomasua adwumakuw no denam krataakerew so wɔ nna 15 ntam.

Se asenni dwumayeni no si gyinae se wo kwaadu nkrataasem no nni mu a, wubetumi de nkrataa foforo akɔ anaase wobeyɛ nsakrae wɔ dedaw no mu, pen dodow a nhomasua adwumakuw no pene so na ɔwɔ hokwan se osiesie asem no denam nsiesie nhyiam so anaase odwumayeni no ma kwan wɔ nnanum mu ansa na asenni no afi ase, na eremmoroo saa.

Se woannyε nsakrae no yiye wɔ asenni kwaadu nkrataasem no mu a, ende nna 30 a wɔde besiesie no befi ase wɔ da a wo de nsakrae a efata bema no.

Bere a Wɔde Di ho Dwuma

Bere a wɔde di ho dwuma anaa nsiesie bere no ye efi da a wɔde nkrataa fa asenni kɔmae kosi da a wɔbeyε asenni dwumadi no ankasa. Wɔ nsiesie bere no mu no, wɔbeyε nsiesie nhyiam a wɔde hokwan baako san ma na wɔde asiesie nhomasua soronko ho manso no ansa na asenni no afi ase ankasa. Se wo de asenni kwaadu kɔ na afei woamfa wo ho anhye nsiesie dwumadi no mu a, eyi betwentwen asenni dwumadi no bere so (mmere ho nsem pii wɔ ase hɔ).

Nsiesie bere no ye nna 30 efi da a wɔde asenni kwaadu nkrataasem no kɔe (anaa efi da a wɔyεε nsakrae a efata wɔ krataasem no mu). Se nhomasua adwumakuw no antumi ansiesie asem no wɔ ɔkwan a ema wo koma tɔ wo yam so εde bedu bere a nna 30 no aba awiei a, wobetumi afi asenni dwumadi no ase. Se nna 30 nsiesie bere no ba awiei a, nna 45 bere wɔ hɔ a wɔde beyε asenni dwumadi no na odwumayeni no besi gyinae (hwe krataafa 22), gye se wo ne nhomasua adwumakuw no aye adwenkoro se mɔberε ntamgyinafo a ebedi aboro nna 30 no. Afei hye no nsow se nna 30 nsiesie bere no betumi aba awiei ntem se, wɔ nna 30 no mu no, wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se mo adwene rennye baako a.

Wɔ nna 30 nsiesie bere no mu, ne nna 15 a edi kan fi da a wɔn nsa kaa asenni kwaadu krataa no, ese se nhomasua adwumakuw no ye nsiesie nhyiam ho nhyehyεe. Se nhomasua adwumakuw no annyε nsiesie nhyiam no wɔ nna 15 ntam anaase wɔamfa wɔn ho ahye nsiesie nhyiam no mu a, wubetumi asre asenni dwumayeni no se omfi ase mmu nna 45 no. Wɔnhwe kwan se nhomasua adwumakuw no beyε nsiesie nhyiam ho nhyehyεe se wɔde asenni kwaadu nkrataa kɔ dedaw a.

NSIESIE NHYIAM

Nsiesie nhyiam no botae ne se ebema wo hokwan de aka ɔhaw a wɔaka ho asem wɔ kwaadu no mu ho asem, na nhomasua adwumakuw no nso anya hokwan ne wo aye adwuma abom de asiesie mo ntam asem no. Eye nhomasua adwumakuw no asejede se wɔye nsiesie nhyiam ho nhyehyεe, na ese se wo de wo ho hyem. Se woamfa wo ho anhye nsiesie nhyiam no mu na nhomasua adwumakuw no ye eyi ho kyerewtoho a, nhomasua adwumakuw no betumi aka akyerε asenni dwumayeni no se ɔmmɔ wo asenni kwaadu no nngu wɔ nna 30 no awiei.

Asenni Dwumayeni a Onni ɔfa Biara na Odi Asenni Dwumadi no Anim

Se wɔantumi ansiesie asenni kwaadu bi a, wɔde beko asenni dwumayeni anim ma wadi anim adi asem no. Eɛ se se asenni dwumayeni no ye mmaranimfo a Ohio Asoεe ma Nhomasua ne Adwumayεfo atete no ama dwumadi a ete saa.

Nhomasua adwumakuw no na ɔfa asenni dwumayeni no ho εka, nanso nipa yi ye obi a onni ɔfa biara a wonnyina nhyehyεe pɔtee bi so na epaw no. ɔnnye odwumayeni mma nhomasua adwumakuw bi na ɔrennye nhwehweanim wɔ n'adwuma mu.

Nea εka ho no, asenni dwumayeni no ye nimdefo wɔ nhomasua soronko ho ahwehweɛde ho, a IDEA, ɔman ne mantam mmara ahorow ka ho, ne senea atemmufo kyerε nhomasua soronko ho mmara ase.

Wɔ asenni no awiei no, odwumayeni no bekyerew gyinaesi no senea mmara hwehwe.

Wo ne nhomasua adwumakuw no si gyinae wɔ IEP kuw mufo no mu hwan na ɛɛɛ sɛ ɔba nsiesie nhyiam no ase. Nea ɛɛɛ sɛ ɔba nhyiam yi ase bi ne Nhomasua adwumakuw no nanmusini a ɔwɔ tumi sɛ osisi gyinae ma nhomasua adwumakuw no.

Nhomasua adwumakuw no lɔɔya remma nhyiam yi gye sɛ wopaw sɛ wobɛma wo lɔɔya aba bi. Nhyiam yi yɛ ahwehwɛde wɔ nsiesie dwumadi no mu gye sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no ayɛ adwenkoro wɔ krataa so sɛ mobeyi nsiesie nhyiam no afi hɔ, anaasɛ moagye atom sɛ mode ntamgyina bedi dwuma de asi nsiesie nhyiam no ananmu. Wo ne nhomasua adwumakuw no wɔ hokwan sɛ mode ntamgyina di dwuma boro nna 30 nsiesie bere no sɛ mo baanu yɛ adwene sɛ mobeyɛ no saa a. Wei besiw nna 45 asɛnni bere no kwan na ammfɛ ase.

Sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no siesie mo manso no wɔ nsiesie nhyiam no mu a, ɛɛɛ sɛ mo baanu de mo nsa hyɛ krataa a mobedi emu nsɛm so (mmara mu) ase a:

- Wɔakyerɛw nea afei ebesi
- Wo ne nhomasua adwumakuw no nanmusini de mo nsa ahyɛ ase
- Atemmufo betumi de adi dwuma

Mmara mu kyere sɛ sɛ wo anaa nhomasua adwumakuw no anni krataa no mu nsɛm so a, ɔtemmufo betumi ahyɛ sɛ wo anaa nhomasua adwumakuw no nni so.

Sɛ wo anaa nhomasua adwumakuw no annye krataa no mu nsɛm antom bere a mode nsa ahyɛ ase awie no a, mo mu biara betumi atwam wɔ adwumayɛ nna miensa ntam.

Sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no adwene ayɛ baako wɔ asɛnni dwumadi ho kwaadu no ho ansa na nna 30 nsiesie bere no ba awiei a, wɔde asɛm no bɛba awiei na wɔrennye asɛnni dwumadi.

ɔkwan a Wɔdi Asɛm (Asɛnni Dwumadi)

ɛɛɛ sɛ wɔhyehyɛ asɛnni dwumadi na wɔyɛ no wɔ beae ne bere a eye ma wo ne nhomasua adwumakuw no nyinaa. Asɛnni dwumayeni no ne wo ne nhomasua adwumakuw no bedi nkitaho bere koro mu bere a wohia nkitahodi wɔ asɛnni dwumadi no mu. Sɛ yɛbɛka a, nkitahodi biara a ɛbɛkɔ so wɔ asɛnni dwumayeni no ne wo ne nhomasua adwumakuw no bɛkɔ so bere koro mu na ɛrennye mmere ahorow.

Nea ɛwɔ nna 45 bere no mu no bi ne asɛnni dwumadi no ne hokwan a asɛnni dwumayeni no de besi gyinae. Nna 45 bere no fi ase wɔ nna 30 nsiesie bere no awiei, anaasɛ bere a nea edidi so yi mu baako esi:

- Wo ne nhomasua adwumakuw no yɛ adwene wɔ krataa so sɛ morennye nsiesie nhyiam no, anaasɛ
- Bere a mufi ase reka ɔhaw ahorow no ho asɛm wɔ nsiesie nhyiam anaa ntamgyina nhyiam ase no, wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom sɛ mo adwene rennye baako da, anaasɛ
- Wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom wɔ krataa so sɛ mobedi aboro nna 30 nsiesie bere no sɛnea ɛbeyɛ na moakɔ so de ntamgyina adi dwuma, na afei wo anaa nhomasua adwumakuw no atwe ne ho afi ntamgyina dwumadi no mu.

Gye se asenni dwumayeni no ne mo ye adwene se obema mo bere aka ho, bere a afanu no baako abisa wo nna 45 bere no mu no, nea edidi so yi beko so:

- Ese se dwumadi no ko so.
- Ese se wosi asenni gyinae; na
- Ese se wode gyinaesi no bi mane wo ne nhomasua adwumakuw no, ne Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo nso.

Anye yie koraa nnanum ansa na asenni dwumadi no aba so no, ese se wo ne nhomasua adwumakuw no ye nsem adiyi nhyiam. Eyi ye nkommoko a wo ne nhomasua adwumakuw no de behu se mowo nsem ahorow a wokeda no adi wo asenni no mu.

ASENNI MU HOKWAN AHOROW

Wo asenni dwumadi mu no, wow o hokwan se:

- Wobema wo ba a ono nti na worehya no aba bi
- Wobema woye dwumadi wo omanfo ahwe bi
- Wobema wo loya anaa nnipa a woko nimdee soronko wo mmofra a woko dem aka wo ho na watu wo fo
- Wo de adanse bema, wubegyina oforo no anim abisabisa adansefo nsem na woama adansefo aba (bio, dwumadi no bedi nsem a woda no adi wo asenni kwaadu krataa no mu nkutoo, gye se nhomasua adwumakuw ye adwene se wobeka nsem oforo)
- Wobebra se wode adanse oforo bi beba a wonna no adi ankyere wo anye yie koraa adwumaye nnanum ansa na asenni no aba so
- Wo nsa beka kyerewtoho (a ebetumi nso aye ilektronik de) a efa asenni no ho ne gyinaesi ne nea wo hui wo ase nyinaa, a worentua ho ka

Se Akyitafo bi Ka Wo Ho a Wonnue Loyafo a

Se akyitafo bi ka wo ho a wonnue loyafo a, safo yi nni hokwan se ofa oforo nipa no betua won ka senea woye ma loyafo no wo won dwumadi ho. Okyitaani no rentumi nni dwuma se mmaranimfo/loya wo asenni no ase na anohyeto wo won dwumadi wo ase so.

Mmere ne Okwan a Wode Asem Kodan Ntem So

Ntem so asenni dwumadi ye nea wode bere tiawa ye no sen senea wotaa ye, a edi nhomasua soronko ho nsem binom ho dwuma ntem. Wo anaa nhomasua adwumakuw no betumi abisa kwan ama woye asenni dwumadi ntem so wo tebea yi mu se nea edidi so yi ba nkutoo a:

1. Wo ne nhomasua adwumakuw no anye adwene wo wo ba nhomasua mu gyanabea ho (dwumadi anaa nnwuma), na eyi farebae ye sukuu no asotwe a wode maa wo ba; anaase
2. Wo ne won anye adwene wo ohaw farebae ho gyinaesi ho; anaase
3. Nhomasua adwumakuw no gye di se wo ba mprempren nhomasua gyanabea (dwumadi anaa nnwuma) no betumi epira wo ba anaa afororo paa.

Asenni dwumadi a wɔma ɛkɔ ntɛm no bere no, nea ɛka ho ne nna 15 a wɔde besiesie ne sukuu nna 20 a wɔde bedi asem no. Ɛsɛ sɛ nhomasua adwumakuw no yɛ nsiesie nhyiam ho nhyehyɛe wɔ nna nsɔn ntam fi da a wɔn nsa bɛka asenni kwaadu krataa no. Sɛ asenni dwumadi a wɔyɛ no ntɛm no ba awiei a, asenni dwumayeni no wɔ sukuu nna 10 a ɔde bɛkyerɛw ne gyinaesi na ɔde ama wo ne nhomasua adwumakuw no. Wɔ asenni dwumadi a wɔma ɛkɔ ntɛm ho kwaadu ho no, wɔremfa bere nnka ho.

Gyinaesi a Wɔpɛ mu Nhwɛhwɛmu Bio

Gyinae a asenni dwumayeni no si wɔ asenni dwumadi no awiei no, ɛno na etwa to gye sɛ nea n'ani annye ho no de krataa kɔma Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo no wɔ nna 45 ntam sɛ wɔnsan nhwɛhwɛ mu bio. Nea n'ani annye ho yɛ ɔwofo no anaa nhomasua adwumakuw no bere a gyinae a asenni dwumayeni no sii no annye no dɛ, kyere sɛ annkɔ amma no.

SɛNEA WɔSRɛ MA WɔSAN HWEHWɛ ASENNI DWUMAYENI GYINAESI MU

Sɛ wo pɛ sɛ wosrɛ ma wɔsan hwehwɛ asenni dwumayeni no gyinaesi mu a, ɛsɛ sɛ wo de bi kɔma Asoɛɛ no na wo de bi kɔma nhomasua adwumakuw no panyin nso. Asoɛɛ no bɛpaw mantam nhwɛhwɛmu dwumayeni ("nhwɛhwɛmu dwumayeni") ama wɔasan ayɛ asenni dwumadi no mu nhwɛhwɛmu frenkyemm. Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo no betua nhwɛhwɛmu dwumayeni no ka.

Nhwɛhwɛmu dwumayeni no bɛsan ahwehwɛ asenni dwumadi no ho kyerewtoho mu. Bio nso, nhwɛhwɛmu dwumayeni no bɛhwɛ sɛ wodii ahwehwɛde a ɛfa asenni dwumadi no akyi na wape eho adanse sɛnea eho hia biara. Nhwɛhwɛmu dwumayeni no betumi apɛ anom kasa anaa nkyerewee ho adanse afi wo ne nhomasua adwumakuw no ho. Sɛ nhwɛhwɛmu dwumayeni no hwehwɛ anom kasa a, asenni dwumadi no mu hokwan (hwe krataafa 25) a wɔde maa wo wɔ asenni dwumadi no ase no, wɔde bɛma wo wɔ nhwɛhwɛmu dwumadi no mu.

BERE A WɔDE BI KA HO

Wɔ nna 30 ntam fi da a Asoɛɛ no nsa bɛka wabisade fa mantam nhwɛhwɛmu no, nhwɛhwɛmu dwumayeni no de gyinaesi bɛma, gye sɛ ɔde bere no bi ka ho, a wo anaa nhomasua adwumakuw no betumi apɛ (nanso hyɛ no nsow sɛ wontumi mmpɛ bere nnka ho wɔ asenni dwumadi a wɔpɛ no ntɛm mu). Bio nso, wubetumi apɛ kyerewtoho, a ilɛktronik de ka ho, afa nhwɛhwɛmu dwumayeni no gyinaesi ne nea ohui ho.

NHWEHWɛMU A WɔPɛ FI ɔMAN ANAA MANTAM ASENNIBEA

Mantam nhwɛhwɛmu a wɔyɛ no na etwa to, gye sɛ wɔpɛ nhwɛhwɛmu bio fi ɔman anaa mantam asennibea ho. Nipa a n'ani annye gyinae a nhwɛhwɛmu dwumayeni no sii ho no wɔ hokwan sɛ ɔkyerɛw krataa de kɔ ɔman asennibea wɔ nna 90 ntam fi da a nhwɛhwɛmu dwumayeni no sii gyinae no, anaa mansin no asennibea, baabi a wo ba nhomasua adwumakuw no wɔ wɔ nna 45 ntam fi da a ne nsa kaa nhwɛhwɛmu dwumayeni no gyinaesi no. Atemmufo no bɛhwehwɛ kyerewtoho mu, atie adanse biara a afanu no de bɛba, na afei wɔasi gyinae a egyina adanse ne kyerewtoho ahorow no so. Ɛsɛ sɛ wutua asennibea a wo de asem no akɔ ho ɛka ahorow no nanso sɛ wudi nkonim a, ebia wɔbɛsan atua ɛka ahorow yi ama wo sɛnea asennibea no bɛkyere.

Abofra Gyinabea Bere a Wɔredi Asem

- Eɛe sɛ wo ba kɔ so ara tena nhomasua gyinabea a wɔde no ato bere a asenni dwumadi no rekɔ so, gye sɛ wo ne nhomasua adwumakuw no aye adwenkoro sɛ mobetumi asesa ne gyinabea.
- Wo ba mprenpren nhomasua gyinabea ne nea ɛwɔ ne IEP a wɔde dii dwuma nea etwa to.
- Sɛ wɔde wo ba ato IAES (nhomasua beae foforo a ɛnye sukuu hɔ) esiane asotwe a nhomasua adwumakuw no de ama wo ba a, wo ba no bekɔ so atena saa nhomasua beae hɔ kosi sɛ asenni dwumayeni no besi gyinae anaase kosi bere a nhomasua adwumakuw no asotwe a wɔde ama wo ba no ba awiei, emu nea ebedi kan asi biara.
- Sɛ nea ɛka asenni dwumadi kwaadu no ho ne gye a wobedi kan agye wo ba ato nhomasua adwumakuw no mu a, ɛsɛ sɛ wɔde wo ba to nhomasua adwumakuw no mu kosi sɛ wobewie asenni no, bere a woama kwan no.
- Sɛ asenni kwaadu no fa kwansɛ a wɔde repe nnwuma wɔ sukuu mfe fa a ɛwɔ mmara no mu esiane sɛ wo ba adi mfe miensa nti na onni hokwan wɔ mfiase mmoa fa wɔ mmara no ase bio a, ɛnye ahwehwede sɛ nhomasua adwumakuw no de mfiase mmoa/nhomasua bɛma wo ba.
- Sɛ wo hu sɛ wo ba fata ma nhomasua soronko nnwuma na ɔwofo no gye tom sɛ wɔbeyɛ nnwuma a edi kan no a, ɛnde ɛsɛ sɛ nhomasua adwumakuw no ye nnwuma a manso biara nni ho wɔ ɔwofo no ne nhomasua adwumakuw no ntam no.
- Sɛ nhwehwemu dwumayeni no ne wo ye adwene sɛ gyinabea a wɔbesesa fata a, ɛsɛ sɛ wobu gyinabea a wɔde no to sɛ adwenkoro a ɛda mantam no ne awofo no ntam na ama wɔatena gyinabea no mu.

Wo pɛ sɛ Wɔsan Hwehwɛ Asenni Dwumayeni no Gyinaesi Mu a

Wubetumi ne asenni dwumayeni no nnye adwene wɔ ne gyinaesi mu denam krataakyerɛw so wɔ nna 45 ntam fi da a wo nsa bɛka gyinaesi no. Kyerɛw w'abisade no kɔ:

Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo
Ɔfisi ma Mmofra Soronko ho Manso Nsiesie
Nkorabata
25 South Front Street, Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215
OECdueprocess@education.ohio.gov

Sɛ wo pɛ mmoa foforo a, yesɛw frɛ Ohio Asoɛɛ ma Nhomasua ne Adwumayɛfo Ɔfisi ma Mmofra Soronko wɔ (614) 466-2650, anaa frɛ nea wuntua hwee wɔ (877) 644-6338 so.

Mmaranimfo ho Ka

Wubetumi apaw sɛ wobɛfa lɔɔya bere biara na wasi w'ananmu wɔ asenni dwumadi no mu (anaa bere a wɔrehwehwɛ asenni dwumadi no mu), nanso ɛsɛ sɛ wo ara tua ho ka. Sɛ wofa mmaramimfo na sɛ wudi nkonim wɔ asenni no mu wɔ ɔman anaa mantam asennibea de fa asenni dwumadi ho a, asennibea no betumi ahyɛ nhomasua adwumakuw no sɛ wontua wo ɛka ahorow bi a wobɛɛ de asem no kɔɔ asennibea no sɛnea ɛfata.

SE NHOMASUA ADWUMAKUW NO DI NCONIM A

Se nhomasua adwumakuw no di nkonim a, asennibea no betumi ahye wo se tua eka ahorow a nhomasua adwumakuw no bce senea efata. Asennibea no betumi ahye wo anaa wo lɔɔya se ontua eka ahorow a Ohio Asoee ma Nhomasua ne Adwumayefo anaa nhomasua adwumakuw no bce se wodi nkonim a, na asennibea no si nea edidi so yi ho gyinae:

- Se nea woyee no, aniberesem nnim, emfata, anaa enni nnyinaso
- Se wokɔɔ so ara de asem no baa asennibea bere a eɗa adi se aniberesem biara nnim, emfata, anaa enni nnyinaso
- Se woyee nea woyee no adwemmɔne nti, se nhweso se wo de beteete afoforo, atwentwen nneema so, anaase wo de bema mmara nsem dwumadi ho eka akɔ soro keke nti

SE ASENNIBEA NO HYE SE WONTUA MMARADI HO EKA MMA WO ANAA NHOMASUA ADWUMAKUW NO A

Se asennibea no hye se wontua mmaradi ho eka mma wo anaa nhomasua adwumakuw no a, asennibea no bekyere sika dodow a efata se wotua. Lɔɔya ho eka ahorow no, ese se egyina mpɔtam a dwumadi no rekɔ so wom no tebea, ne nnwuma ko a woyee so. Anohyeto wɔ tumi a asennibea no wɔ se obema wɔatua sika ho.

Asennibea rentumi nnhye se wontua lɔɔya ho eka wɔ tebea a edidi so yi mu:

- Bere a nhomasua adwumakuw no akyerew se wobesiesie asem no wɔ nna 10 ntam fi dwumadi no mfiase, na woannye antom wɔ nna 10 ntam, na gyinae a wɔasi wɔ asenni no mu no nnkɔ mma wo se wo de toto nea nhomasua adwumakuw no pe se wɔde ma no
 - Nanso, asennibea no betumi ahye se wɔmma wo mpatasika se wudi nkonim na asennibea no si gyinae se na wudi bem paa (wo wɔ nnyinaso) se woannye nea nhomasua adwumakuw no de rema.
- Na ama wo lɔɔya atumi de ne ho ahye IEP nhyiam mu, gye se wɔfreɛ nhyiam no esiane asenni bi nti
- Na ama wo lɔɔya atumi de ne ho ahye nsiesie nhyiam mu

LɔɔYA HO KA A WɔTEW SO

Asennibea no betumi atew lɔɔya ho eka a wotua so se:

- Bere a asenni no rekɔ so no, wo anaa wo lɔɔya twentwen manso no nsiesie so senea emfata a
- Sika a wo lɔɔya no gye no dɔɔso dodo sen nea lɔɔyafo afoforo a wɔwɔ mpɔtam hɔ na wɔn ahokokwaw, din a wɔagye, ne osuahu a wɔwɔ te se wo lɔɔya de no ara wɔ mpɔtam hɔ ara.
- Bere a wudii ne nnwuma a woyee maa wo no dɔɔso dodo, se wɔhwɛ senea dwumadi no te a
- Wo lɔɔya no amfa nsem a efata amma nhomasua adwumakuw no wɔ wo kwaadu krataa no mu

Atifi hɔ nsem no mu biara remmfa ho se asennibea no hu se mantam anaa nhomasua adwumakuw no twentwen nsiesie dwumadi no so, anaase wobuu IDEA bammɔ nhyehyee so.

Asotwe

Ɔkwan a Wɔfa so Twe Mmofra a Wɔadi Dem Aso

Wɔ tebea ahorow bi mu no, eho behia sɛ nhomasua adwumakuw no beko so de nhomasua soronko mmoa beama wo ba a ɔwɔ dem, bere mpo a adwumakuw no atwe no asan, apam no, anaa wɔayi no afi ne mprenpren nhomasua gyinabea (hwe wo ba IEP na woanya nsem pii fa ne mprenpren nhomasua gyinabea).

NHOMASUA MU GYINABEA NE MMEAE AFOFORO

Sɛ wo ba no nhomasua adwumakuw no yi no fi ne mprenpren gyinabea esiane sɛ wabu nhomasua adwumakuw no mmara so sukuu nna a ennu 10 a, enye ahwehwede sɛ nhomasua adwumakuw no beama no nhomasua soronko wɔ saa bere yi mu. Sɛ woyi wo ba fi sukuu *sukuu nna 10 ntoatoaso a*, esɛ sɛ sukuu no ko so de nhomasua soronko ma wo ba, sɛ mpo ewɔ nhomasua beae foforo a (sɛ nhweso, sukuudan anaa dan foforo, anaa adesuani no fie).

Sɛ nhomasua adwumakuw no yi wo ba fi ne mprenpren gyinabea boro sukuu nna 10 ntoatoaso wɔ sukuu afe koro no ara mu a, wobu no sɛ wɔasesa wo ba nhomasua gyinabea.

Sɛ nhomasua adwumakuw no ayi wo ba afi ne mprenpren nhomasua gyinabea wɔ mmere ahorow mu a wɔka nna no bom a, eboro 10 wɔ sukuu afe baako mu a, esɛ sɛ sukuu no si gyinae sɛ weinom kyerɛ sɛ wɔasesa abofra no nhomasua mu gyinabea anaa.

Bere a sukuu no resi gyinae yi no, esɛ sɛ wosusuw nea edidi so yi ho:

- Bere tenten a woyii no wɔ bere biara mu
- Bere a wɔde yiyii no no nkabom
- Sɛnea na mmere a wɔde yiyii no bemmen
- Nsɛdi a ewɔ suban a wo ba daa no adi ne nea ɔdaa no adi wɔ mmere a etwam a woyii no no mu

Sɛ wɔresesa wo ba gyinabea esiane sɛ wo ba abu sukuu mmara so a, esɛ sɛ nhomasua adwumakuw no, ɔwofo, ne IEP kuw mufo a wɔfata, sɛnea ɔwofo no ne nhomasua adwumakuw no akyerɛ no, hyia na wɔye ɔhaw farebae ho gyinaesi. Gyinaesi yi botae ne sɛ wɔbehwehwe wo ba suban no mu ahwe sɛ efi wo ba no demdi mu titiriw anaase demdi no ne ne farebae titiriw anaa.



ጋhaw Farebae ho Gyinaesi

Ansa na wɔbɛsɛsa wo ba nɔomasua mu gyinabea de atwe n'aso no, ɛsɛ sɛ nɔomasua adwumakuw no tutu anamɔn bi de bɔ wo ba hokwan ahorow ho ban. Emu baako ne sɛ wɔbɛyɛ ጋhaw farebae ho gyinaesi nhyiam. Nhyiam yi botae ne sɛ wɔbɛhwehwe wo ba suban no mu ahwe sɛ efi wo ba no dɛmɔdi mu titiriw anaase dɛmɔdi no ne ne farebae titiriw anaa. Sɛ yɛbɛka a, so wo ba dɛmɔdi no na ɛma ɔdaa suban no adi anaa? Wo ba IEP kuw no besi gyinae sɛ ebia wo ba suban no fi ne dɛmɔdi mu wɔ sukuu nna 10 ntam bere a wɔresi gyinae afa ne nɔomasua mu gyinabea ho no.

ጋHAW FAREBAE HO GYINAESI NHYIAM

Wɔ saa nhyiam yi ase no, wo ne IEP kuw mufo afoforo bɛhwehwe nsem a ehia mu a nea ɛka ho ne wo ba IEP, nea tikyani no ahu ne nsem afoforo a ɛfa ho a wo de ama

Sɛ suban no daa adi esiane wo ba dɛmɔdi no nti a, wɔbɛsan de wo ba no akɔ gyinabea a na ɔwɔ a woyii no fii no, gye sɛ IEP kuw no gye tom sɛ wɔnsesa gyinabea no.

Sɛ wo hu sɛ wo ba suban no daa adi esiane ne dɛmɔdi no nti a, ɛsɛ sɛ IEP kuw no:

1. Wofi suban ho nhwehwɛmu ase wɔ nna 10 ntam na wɔde ba awiei ntɛm. Suban ho nhwehwɛmu yi yɛ wo ba suban a wɔhwehwe mu de hu nneema a ɛwɔ baabi a wo ba wɔ a ɛma ɔda subammɔne adi, ne suban pa ahorow a wobetumi akyerɛ wo ba na ama nnɛpa afi mu aba, na
2. Wɔafi ase akyerɛkyerɛ wo ba no suban pa sɛ wɔayɛ suban ho nhwehwɛmu no dedaw na sɛ ɛfa asotwe a wɔde rema no ho a (Nkyerɛkyerɛ dwumadi yi botae ne sɛ ebedi suban ahorow a ɛnye mma sukuu tebea ne akwan pɔtee a sukuu no bɛbɔ mmɔden atew so), anaase

3. Se suban ho nkyerekyere bi wo kwan mu dedaw a, wɔbehwehwe nhyehyee no mu aye nsakrae biara a ehia wo nna 10 ntam.

Adesua Beae Foforo (Bere Tiawa Ne Nea Eye Foforo)

Wo ba IEP kuw no na esi gyinae fa to a wɔde wo ba beto bere tiawa mu nhomasua beae (IAES). IAES ye gyinabea foforo a wɔde wo ba to na wanya nhomasua soronko. Da a IEP kuw no besi gyinae se wɔbesesa wo ba gyinabea ako IAES esiane se wo ba abu sukuu mmara so nti no, ese se nhomasua adwumakuw no ma wuhu na wɔma wo Akwankyerɛ ma Awofɔ Hokwan ahorow wo Nhomasua Soronko nhoma no.

Se suban a wo ba daa no adi no fi ne demdi mu mpo a, nhomasua adwumakuw no betumi ayi wo ba ako IAES akosi sukuu nna 45 se wo ba no:

- Kuraa akode a
- Hyee da kuraa anaa cɔde nnuɔne dii dwuma, cɔneee anaa cɔcɔ mmɔden se cɔbetɔ anaa watɔn nnuɔne a
- Pira nipa foforo paa

Mmara yi ye adwuma se wo ba daa suban no adi bere a cɔreko sukuu, bere a cɔwo sukuu anaa bere a cɔwo sukuu dwumadi bi ase.

Se wo ba no suban *mmfi dɔm a wadi mu teea*, wobetumi de wo ba ato IAES bere tenten kora ara a wɔde abofra a onnii dem beto ho de atwe n'aso no ara pe.

Se wo ba no suban *fi dɔm a wadi mu tee* na wo ba no bu sukuu mmara so a, ese se wɔsan de wo ba no ko nhomasua beae a woyii no fii no, gye se wo ne nhomasua adwumakuw no gye tom se wɔnsesa ne gyinabea na wɔde akyere no suban pa senea nhyehyee anaa IEP no kyere no.

Nanso, se nhomasua adwumakuw no gye di se wo ba a wɔbekɔ so ama watena mprenpren gyinabea (senea wo ba IEP kyere no) betumi adi cɔno anaa afoforo aborc anaa wapira wɔn a, nhomasua adwumakuw no betumi afre IEP nhyiam ama wɔaka chwaw yi ho asem. Se wo ne nhomasua adwumakuw no annyɛ adwene wo gyinabea a wɔbesesa no ho a, nhomasua adwumakuw no betumi aɔe asenni a wɔye no ntem so - anaa asenni a ede nsiesie/anoyi bema ntem (hwe asenni dwumadi a wɔye no ntem wo krataafa 25).

Bere a Wo Ba Suban no Fi Demdi a Wogyɛ Di se Cɔwo


Se wo ba nni IEP a, wobetumi asre sukuu no se wommu wo ba no se obi a wadi dem se eyinom mu biara sii ansa na abofra no rebu sukuu mmara so a:

- Woka kyere sukuu adwumayefo anaa abofra no tikya denam krataa so se wususuw se wo ba behia nhomasua soronko, anaase
- Wosree se wɔnnye wo ba ho nhwehwemu, anaase
- Wo ba tikya anaa sukuu adwumayefo no bi ka kyere nhomasua soronko kwankyerɛfo anaa opanyin foforo bi tee se wo ba no suban ahorow bi nnko yie.
- Wɔrenhwe kwan se nhomasua adwumakuw no bebu wo ba se abofra a wadi dem se woamma adwumakuw no kwan se wɔbeyɛ wo ba no ho nhwehwemu ama nhomasua soronko a. Eyi nso betumi aba se woampene nhomasua soronko ne eho nnwuma so amma wo ba anaase wɔyee wo ba ho nhwehwemu nanso kuw mufo no sii gyinae se wo ba nni demdi biara. Nhomasua adwumakuw no betumi atwe wo ba aso senea wɔtwe adesuafo afoforo a wonni demdi biara a wɔda suban koro no ara adi.

SƐ WOAMPENE NHOMASUA GYINABEA ANAA ƆHAW FAREBAE HO GYINAESI MU NSUNSUANSO A

Wubetumi aƤe asenni a wɔye no ntem de asɔre atia gyinae a wɔasi sɛ wɔbesesa wo ba mprenpren nhomasua gyinabea de atwe n'aso anaase de asɔre atia nea wo hui wɔ ɔhaw farebae ho gyinaesi nhwehwemu mu (hwe asenni dwumadi nsem wɔ krataafa 25). Asenni dwumayeni no besi gyinae wɔ asenni dwumadi a ekɔ ntem no mu de ahwe sɛ nhomasua adwumakuw no dii ahwehwede ahorow akyi bere a wɔsesaa wo ba gyinabea no anaase nhomasua adwumakuw no ada no adi sɛ wo ba suban no fi anaase emfi ne demdi no mu.

Sene a yeaka wɔ atifi ho no, nhomasua adwumakuw no betumi aƤe asenni a wɔye no ntem sɛ nhomasua adwumakuw no gye di sɛ wo ba a wɔbekɔ so ama watena gyinabea ho no de ɔhaw beba wo ba anaa afoforo so (hwe asenni dwumadi a wɔye no ntem wɔ krataafa 25).



Gyinae a Awofọ Nkutoo Si De Mmofra To Sukuu a Enyε Aban De Na Aban Fa Ho Ka

Ɛka Ho Tua Gyinaesi

Sε wopaw sε wo ade wo ba bεkɔ sukuu a enhyε aban ase a, wo nhomasua adwumakuw no betumi apaw sε wɔremfa nhomasua no ho ka ne εho nnwuma ahorow wɔ saa sukuu hɔ no, pen dodow a nhomasua adwumakuw no rema wo ba hokwan anya nhomasua wɔ aban sukuu a wontua hwee (FAPE) no. Sε wugye di sε wo nhomasua adwumakuw no ammfafa FAPE amma wo ba a, wubetumi akyerεw asenni dwumadi kwaadu na wɔadi asem no ama asenni dwumayeni asi gyinae sε ebia nhomasua adwumakuw no de FAPE maa wo ba no anaa (hwe asenni dwumadi ho nsem wɔ krataafa 24). Sε asenni dwumayeni no si gyinae wɔ asenni dwumadi no mu sε nhomasua adwumakuw no ammfafa FAPE amma a, asenni dwumayeni no betumi asi gyinae sε wo wɔ hokwan sε wɔsan tua Ɛka a wobɔe de wo ba kɔ ankoroankoro sukuu no.

MPATASIKA A WɔTEW SO ANAA WɔTWAM

Sika dodow a wobehyε nhomasua adwumakuw no sε wontua mma wo no, wobetumi atew so anaa wɔatwam koraa, sε eyinom bi si a:

- Wɔ IEP nhyiam a woyεe ansa na wuyii wo ba fii sukuu no mu no, woanka ankyerε sukuu no sε worennye nhomasua mu gyinabea a IEP kuw no rehyε ho nkuran no ne ɔhaw a wo wɔ, na woyεe nhyehyεe dedaw sε wo de wo ba bεkɔ sukuu a enhyε aban ase
- Woankyerεw sukuu no anyε yie koraa adwumayε nna 10 ansa na woyei wo ba afi nhomasua adwumakuw no mu sε worennye IEP no na woyεe nhyehyεe sε wo de wo ba bεkɔ sukuu a enhyε aban ase (hyε no nsow sε afoofida a esi wɔ nnawɔtwe no mu ka nna 10 yi ho)
- Sε, ansa na woyei wo ba afi sukuu no, nhomasua adwumakuw no kyerεw wo krataa mapa de bɔɔ wo nkae sε woyeyε nhyehyεe ayε wo ba ho nhwehwemu, na woamfa wo ba no amma nhwehwemu no
- Asennibe a bi akyerε sε nea woyεe no, nyansa nnim

MPATASIKA HO BAMMɔ

Mpatasika no (sika a wɔbesan atua ama wo) no, wontumi ntew so anaa wɔatwam sε nea edidi so yi bi si a:

- Nhomasua adwumakuw no siw wo kwan na amma woamfa amaneebɔ amma
- Nhomasua adwumakuw no anka ankyerε wo sε na wɔhwehwe sε wokyerεw amaneebɔ
- Nkaebɔ anaa amaneebɔ no a wo dEW bεma no betumi de wo ba ato nipaduam asiane mu.

Afei nso, asenni dwumayeni betumi abu sε wɔrentumi ntew mpatasika no so anaa wɔatwam esiane sε woantumi ammɔ nkae anaa ammɔ amanee nti sε:

- Wuntumi nkenkan anaa nkyerεw Engiresi, anaase
- Amaneebɔ no a wo de bεma no betumi de wo ba ato nkate fam asiane mu.

Awofa Nkaebɔ fa Skɔlahyip De Ma Adesuafo a Wɔadi Dɛm

Bere a Wɔabɔ Nkae

Bere biara a nɔomasua adwumakuw bi bewie nhwehwemu wɔ abofra a wɔadi dɛm ho, anaa wɔafi ase reyɛ anaa wɔrehwehwɛ abofra bi IEP mu no, ɛsɛ sɛ nɔomasua adwumakuw no ka ɔtisim Nsɔasene Dwumadi no ne Jon Peterson Nsɔasene Dwumadi no kyere wo.

ɔTISIM NSɔASENE DWUMADI

Sɛ worepɛ nsem pii fa ɔtisim Nsɔasene Dwumadi no ho a, kɔ Ohio Asoɛɛ ma Nɔomasua ne Adwumayɛfo websait so wɔ education.ohio.gov na taapo **ɔtisim Nsɔasene Dwumadi** wɔ adehwehwɛ adaka no mu, anaa emeeli autismscholarship@education.ohio.gov.

JON PETERSON AHIADɛ SORONKO NSɔASENE DWUMADI

Sɛ wo ba renya mmoa wɔ nɔomasua soronko mu a, wubetumi afata anya Jon Peterson Ahiade Soronko Nsɔasene Dwumadi no.

Sɛ worepɛ nsem pii fa [Jon Peterson Ahiade Soronko Nsɔasene Dwumadi](#) no ho a, kɔ Ohio Asoɛɛ ma Nɔomasua ne Adwumayɛfo websait so wɔ education.ohio.gov na bɔ **Jon Peterson Nsɔasene** hyɛ adehwehwɛ adaka no mu, anaa emeeli peterson.scholarship@education.ohio.gov.

Nsem Afoforo

Nsem a ɛfa skɔlahyip dwumadi ahorow wɔ Ohio Asoɛɛ ma Nɔomasua ne Adwumayɛfo websait so wɔ education.ohio.gov.

Sɛ wo pɛ nsem pii anaa wo wɔ nsem misa fa skɔlahyip dwumadi ahorow yi ho a, wo ne Nɔomasua a Enhye Aban Nsam ɔfisi (The Office of Nonpublic Educational Options) adi nkitaho wɔ (614) 466-5743, anaa nea wontua hwee wɔ (877) 644-6338.